



PHUROSA YA MUSALAUNO





PHUROSA YA MUSALAUNO

M J Mafela

1.1 MARANGAPHANDA

Musi ri sa athu u amba nga phurosa ya musalauno kha Tshivenda, kha ri thome u fhindula mbudziso i tovhelaho: Phurosa ndi mini? Phurosa ndi lushaka luñwe lwa mañwalwa a jitheretsha ane a tou anetshelwa. A nga vha ane a tou anetshelwa nga u tou ñwalwa kana a tou anetshelwa nga mulomo. Kha lushaka ulwu lwa mañwalwa a jitheretsha hu vha na muanetsheli na muthetshelesi. Vhenevha ndi vhane ra nga vha vhidza muñwali na muvhali. Phurosa i kwama vhutshilo ha vhathu shangoni, fhedzi-ha ri nga si ri phurosa ndi mafhungo a ngoho. Mañwalwa a jitheretsha a phurosa ndi a khumbulelwa. Naho e a khumbulelwa, a kwama vhutshilo ha vhathu vhane vha vha heneffo hune a khou ñwalwa e hone. One a tou fana na tshivhoni tshine ngatsho vhathu ra kona u ðivhona ngatsho.

Phurosa i a khethekanywa ya bva khethekanyo mbili zwi tshi bva kha uri mafhungo a pfukiselwa hani u bva kha muanetsheli u ya kha vhathetshelesi. Ri na lushaka lwa phurosa lune lwa tou anetshelwa nga mulomo, lwone ndi lune ra lu vhidza uri ngano. Ngano dzo vha dzi tshi tou anetshelwa nga vhahulwane ho dzulwa zwavhuði kale, vhana vho thetshelesa. Nga u anetshelwa ha ngano vhana vho vha vha tshi kona u pfa mafhungo manzhi e a bvelela kale, na mafhungo-khumbulelwa ane a vha na ndayo. Ndayo iyi i livhiswa kha vhahulwane na vhañku. Inwe

khethekanyo ndi ya mañwalwa a phurosa ane a tou ñwalwa. Iyi khethekanyo yone ndi ine ya vhidzwa u pfi mañwalwa a phurosa a musalauno. Ri ri ndi a musalauno ngauri kuanetshele kwao kwo fhambana na kwa tshifhingani tsha kale. A si hunzhi kha ja Venda hune maðuvha ano ra wana vhathu vha tshi kha di anetshela vhana vhavho ngano. Hu ñana na dzone ngano dzi vho tou ñwaliwa vhathu vha dzi vhala kha bugu. Dziriwe dzadzo ndi dzine dza anetshelwa kha dziradio na dzithivii. Vhunzhi ha vhathu vhane vha tama u anetshela mafhungo nga vhutshilo ha vhathu vhane vha tshila navho, vha shumisa bugu u anetshela mafhungo ayo. Vhavhali na vhone vho no vha na dzema ja u tou vhala bugu musi vha tshi tama u pfa mafhungo.

Mañwalwa a litheretsha a phurosa a nga dovha hafhu a khethekanywa u ya nga vhulapfu na zwi re ngomu khao. Hu na mañwalwa a phurosa ane a vha one o lapfesaho u fhira mañwe. Aya a bvelela kha tshifhinga tshilapfu tsha vhutshilo ha muthu. Aya mañwalwa a phurosa a vhidzwa u pfi nganea. Mañwe-vho ndi ane a vha mapfufhi, ane a kwama tshipida tshituku tsha vhutshilo ha muthu. Anea a vhidzwa u pfi nganeapfufhi. Ri dovha hafhu ra wana lushaka luñwe lwa mañwalwa a litheretsha a phurosa ane a vhidzwa u pfi maanea. Maanea one ndi mapfufhi, a di ñodou lingana na nganeapfufhi. Tshi a fhambanyaho na nganeapfufhi ndi uri one a tou ñalutshedza nga zwiñwe zwe tiwaho kana zwe bvelelaho.

Ro no di bula uri phurosa ya musalauno ndi lushaka lwa mañwalwa a litheretsha. Ngauralo a ri nga ambesi nga ha mishumo yalwo fhano ngauri ro no di sumbedza nga ha mishumo ya mañwalwa a litheretsha afho ntha kha marangaphanda. Fhedzi-hari songo hangwa uri phurosa ndi vhutsila. I a mvumvusa, ya laya, ya dovha hafhu ya ita uri vhavhali vha kone u ñivha zwinzhi nga vhutshilo ha vhathu vhane vha tshila navho.

Afha kha ndima iyi a ri nga ambesi nga mañwalwa a jitheretsha a phurosa ya mvelele (dzingano). Ndivho yashu ndi u amba nga phurosa ya musalauno. Ro no di sumbedza afho n̄tha uri phurosa ya musalauno i nga khethekanywa u ya nga nganea, nganeapfufhi na maanea. Aya mañwalwa a phurosa ya muasalauno ndi one ane a do ambeswa ngao. Zwiulu zwine ha do haseledzwa ngazwo malugana na lushaka ulwu lwa mañwalawa a jitheretsha ndi thodea dzao. Zwine zwa ita uri ri kone u fhambanya phurosa ya musaluno kha dirama na vhurendi ndi thodea dza tshaka idzo dza mañwalwa. Ri nga kona u fhambanya zwavhuđi phurosa ya musalauno na dziňwe tshaka dza mañwalwa a jitheretsha nga u sedza kupfukisele kwa mafhungo u bva kha muanetsheli u ya kha muthetshelesi, tshivhumbeo, tshitaila, kuolelwe kwa vhaanewa, kuđivhadzele kwa fhethuvhupo na tshifhinga, kuđivhadzele kwa ther, na zwiňwe. Musi ri sa athu u amba nga thodea dza phurosa ya musalauno, kha ri thome u t̄ola uri hone phurosa ya musaulauno yo ima hani kha Tshivenda.

Ho no di ñwalwa mañwalwa a phurosa a Tshivenda a re na tshivhalo. Mañwalwa a phurosa kha Tshivenda o thoma u ñwalwa nga Vharumiwa vha zwa Vhurereli. Vhenevha ndi vhe vha vha vha tshi pindulela mafhungo a kha Bivhili vha a ita nganeapfufhi dze vhagudi vha vha vha tshi vhala dzone musi vha tshi khou guda. Vha tshi ya phanda Vharumiwa avho vho do humbela uri Vhavenda vha vha anetshele ngano dza Tshivenda vhone vha tshi dzi ñwala uri vhagudi vha do kona u guda ngadzo. U bva benefho ndi he Vhavenda na vhone vho no vha na vhathu vho funzeaho vha tshi thoma u ñwala nganeapfufhi dzo livhiswaho kha ngano dza Vhavenda. Aya o vha one mathomo kha phurosa ya musalauno ya Tshivenda.

Muthomi wa phurosa ya musalauno yone-yone ya Tshivenda ndi Vho-T N Maumela. Vho-Maumela vho thoma nga u ñwala nganea yavho ine ya pfî Elelwani nga 1954. Avha vho tovhelwa nga muñwali Vho-E S Madima nga 1956 nga nganea yavho *A si ene*. Ho do tovhela vhañwali

vha fanaho na Vho-M E R Mathivha (*Tsha ri vhone*), Vho-Masekela (*Nungo dzi mulomoni*), Vho-Makamu (*Nyabele-Muthiavivho*) na vhañwe. Avha vhañwali ndi vhone vho vulaho gondo ja phurosa ya musalauno yone-yone kha Tshivenda. Siani ja nganeapfufhi na hone muthomi o di vha vhone Vho-Maumela nga nganeapfufhi yavho ine ya vhidzwa u pfi *Zwiitavhathu*. Ngwaniwapo kha maanea o vha Vho-T N Makuya. Fhedzi sia iji ja mañwalwa a litheretsha lo lenga u ñwalwa kha Tshivenda. Naho vhañwali vha tshifhingani tshe tsha vha tshi tshi vhuswa nga vharumiwa vho di ita vha tshi kwama maanea, a vho ngo tou a ñwalesa. Hunzhi o vha a tshi tanganywa na nganeapfufhi. U swika zwino ho no tutuwa vhañwali vhanzhi vha nganea, nganeapfufhi na maanea; nahone ho no ñwalwa mañwalwa a litheretsha a phurosa a re na tshivhalo.

Afha fhasi ri do haseledza nga thodea dza phurosa ya musaluno, hu tshi katelwa nganea, nganeapfufhi na maanea. U haseledza nga thodea idzi zwi do ita uri hu pfesewe vhuvha ha lushaka luñwe na luñwe lwa phurosa ya musalauno.

1.2 NGANEA

Nganea ndi jiñwalwa ja phurosa ja khumbulelwja line ja amba nga ha vhathe na thaidzo dzavho kha lushaka. Lone ri kona u li fhambanya na nganeapfufhi kana maanea nga vhulapfu halo. Abrams (1981:119) u bula uri phambano yeneyi i diswa ngauri,

... its magnitude permits a greater variety of characters, greater complication of plot (or plots), ampler development of milieu, and more sustained and subtle exploration of character than do the shorter, more concentrated, modes.

(... u ḥandavhuwa hayo i tendela u vha hone ha vhaanewa vho fhambanaho, kubveledzele kwa puloto ya mafhuno kwo ḥandavhuwaho (kana dzipuloto), u ḥandavhuwa ha kubveledzele kwa fhethuvhupo, na khonadzeo ya tsedzuluso ya vhaanewa nga ndila yo ḥandavhuwaho u fhirisa kha nganeapfufhi kana mañwalwa mapfufhi.)

Nganea yone-yone i fanela u fhira masiaṭari a ḫana na mahumi mavhili. Nganea dzine masiaṭari adzo a vha fhasi ha ḫana na mahumi mavhili dzi vhidzwa u pfi nganea pfufhi. Vhunzhi ha nganea dza Tshivenda ndi dzi sa fhiri masiaṭari a ḫana nga vhulapfu. Muñwali Magwabeni ndi vhone vho no ñwalaho nganea dzone-dzone u swika zwino kha Tshivenda. Afha ri amba nganea dici fanaho na *Zwi do fhela ngani*.

Mafhuno a nganea a dovha hafhu a kwama vhutshilo vhulapfu ha muanewa, ha tou kwama fhedzi tshiñwe tshipida tsha vhutshilo. Zwiwo zwa kha nganea ndi zwinzhi u fhira zwa kha nganeapfufhi kana maanea. Hunzhi ri wana uri nganea dici na ndayo kha vhathu ngauri dici amba nga matshilisano vhukati havho na u themendela uri vha fanela u tshila hani. Vhañwali vhadzo vha kona u vhone zwo khakheaho kha vhutshilo ha vhathu, vha kona u vha kaidza. Vhunzhi ha vhañwali vha nganea vha Vhavenda vha ñwala nganea dza ndayo. Kha vha ṭole nganea dici fanaho na *Elelwani, A si ene, Nungo dici mulomoni, Tsha ri vhone*, na diciñwe. Ri nga tou ri vhunzhi ha vhañwali vha nganea kha tshifhinga tsha u thoma vho vha vha tshi laya vhavhali. Ri nga kha di ri vho vha na ḥuthuwedzo ya zwa vhurereli.

Nganea dici na tshakha dzo fhambanaho. Hu na nganea dzine dza anetshela nga mafhuno a sialala a lushaka. Idzi ndi dzine dza vhidzwa u pfi nganea dza ḥivhazwakale. Naho mafhuno a hone e a khumbulelwa, vhunzhi hao a kwama zwe zwa bveleta kha lushaka. Afha ri amba nga nganea dici fanaho na *Phusuphusu dza Dzimauli* yo ñwalwaho nga Vho-Phophi. Mafhuno a kha nganea iyi naho e a khumbulelwa, vhunzhi ha zwiitei ndi zwo iteaho kha vhathu vha Hatshivhaha. Fhethuvhupo ndi

hune vhathu vha kona u hu vhona. Kha tshifhinga tsha zwino hu kha di vha na vhathu vhane vha kona u anetshela zwe bvelelaho zwenezwo hu na midiano vhukati ha Vhavenda nga tshavho na vhukati ha Vhavenda na miñwe mirafho. Izwi zwi khwañthisa uri aya ndi mafhundo a kwamaho ñvhazwakale ya lushaka luñwe lwa Vhavenda. Hu dovha hafhu ha vha na nganea ine ya vhidzwa u pfi ndi ya u ñodisisa. Nganea ya u ñodisisa i kwama vhukhakhi na vhañdisisi vha vhukhakhi uho. Hoñhe hune muvhali a vha a tshi khou vhala u ño vha a tshi khou vhala nga ha uri vhukhakhi he a ñangana naho mathomoni vhu ñodisiswa hani u swika mukhakhi a tshi wanala. Afha muñwali u vha a tshi khou lingedza u ñana zwine vhañdisisi vha ñodisisa zwone vhukhakhi na uri vhukhakhi vha lingedza hani u dzumba vhukhakhi havho. Kha nganea nnzhi, vhakhakhi vha fhedza vho wanala vha farwa. Kha Tshivenda a hu tou vha na nganea nnzhi dzine dzi nga vhidzwa u pfi ndi dza u ñodisisa. Fhedzi-ha nganea dzi fanaho na ya Nwana wa mme anga yo ñwalwaho nga Vho-Mphaphuli na Bono la mboni yo ñwalwaho nga Vho-Mahamba, dzo imela lushaka ulwu. Luñwe lushaka lwa nganea ndi lune lwa vhidzwa u pfi nganea ya u tshimbila u tshi wanisisa. Kha ulwu lushaka hu wanala muanewa e ene ane a sokou bva a zhakana naþo a tshi ñoda u vhona zwine a ño ñangana nazwo. Zwiitei zwa puloto kha lushaka ulu a zwi tou tovhekana u fana na kha dziñwe nganea, u hu pfi zwi fanela u tovhekana nga u rali. A hu tou vha na u pfi hu tovhelwa kuitele kufhio, tenda zwiitei zwóñthe zwa vha zwo livhiswa kha muanewa muthihi. Kha Tshivenda lushaka ulwu lwa nganea a lwo ngo anda. Hu dovha hafhu ha vha na lushaka lwa nganea lune lwa vhidzwa u pfi nganea ya matshilisano. Lushaka ulwu lwa nganea lu katela zwa polotiki, ikonomi, vhurereli na one matshilisano. Vhunzhi ha nganea dza Tshivenda vhu kwama lushaka lwonolwu. Kha ri sedze nganea dzi fanaho na *Vhuhosi vhu tuou bebelwa*, *Tsha ri vhone*, *Thonga hu pfi ndo vhada*, *Mafangambiti*, *Gundo*, na dziñwe.

Samusi ro no di bula uri vhañwali vha Vhavenda vho no ñwala nganea nnzhi, kha ri ño sedza ñhodea dza nganea afha fhasi uri ri ño kona u

qifhelwa nga nganea dzine ra dici vhala. Thodea dzine ra do sedza dzone ndi therero, puloto, vhaanewa na nyolo yavho, fethuvhupo na tshifhinga, tshitaila tsha vhañwali na vhuanetsheli.

1.2.1 Thero

Muñwali muñwe na muñwe a tshi ñwala liñwalwa ja litheretsha u vha e na ndivho na zwine a ḥoda u ñivhadza. A nga vha a tshi ḥoda u kaidza kha kutshilele kuvhi kune a ku vthona kha vhathu vhane a tshila navho, a nga vha a tshi ḥoda u funza vhathu malugana na kutshilele kuñwe kune a vthona ku kwone kwavhudi. Ngauralo kha liñwalwa lawe u fanela u ñwala nga zwenezwo fhedzi zwine a ḥoda u ñivhadza. Zwothe zwine zwa khou itea zwi fanela u kwama zwenezwo fhedzi. Zwothe hezwi zwine a ñwala zwi vha zwo livhiswa kha flungo lìthihi lìne ja vhidzwa u pfi therero. Thero ri nga tou ri ndi muhumbulo muhulwane wa liñwalwa ja litheretsha une wa ḥuma zwothe zwine zwa khou bvelela kha liñwalwa ḥenejo. Mafela (1996:23) u ri:

... the theme can be defined as a meaningful central idea, whose main function is to unify all elements in a story and which ultimately results in generalisations about life and experience.

(... therero i nga ḥalutshedza sa muhumbulo muhulwane une wa vha na zwine wa amba, hune mushumo wayo muhulwane wa vha wa u ita uri thodea dzothe kha tsitiori dici vhe na vhuthihi (tshumisano), ya dovha hafhu ya nea nyangaredzo malugana na vhutshilo na tshenzhemo ya vhathu.)

Zwiiteci zwothe zwine zwa vha kha liñwalwa ja litheretsha zwo livhiswa kha u bvededa therero. Thero ndi zwine liñwalwa ja litheretsha ja ri funza zwone. Ri fanela u zwi ñivha hafhu uri therero i kwama vhutshilo ha vhathu. Zwenezwo-ha i ḥana zwine vhathu vha tshilisa zwone. Musi therero i tshi bvededa vhuvha ha vhaanewa nga ndila inc vha tshilisa

yone, i vha i tshi khou kwama vhutshilo ha vhathu vhane vha tshila shangoni. Ri nga tou ri mañwalwa a jitheretsha a bvukulula vhutshilo ha vhathu. Thero ri nga tou ri dzi kwama zwa matshilisano, zwa polotiki, zwa vhurereli, zwa ikonomi na masia mañwe a vhutshilo ha vhathu.

Thodea dzothe dza liñwalwa ja jitheretsha dzo livhanywa kha u bveledza ther; i nga vha kubveledzele kwa vhaanewa, kubveledzele kwa puloto, kubveledzele kwa fhethuvhupo na tshifhinga, kuanetshelle kwa mafhungo, khuđano, na tshitaila.

Nganea i nga vha na ther nthihi kana ther dz re na tshivhalo. Arali ther dza wanala dzi na tshivhalo kha nganea, dziñwe dzadzo dzi do vha dzi ther thukhu dzine dza farisa u bveledza ther khulwane ya nganea. Izwi zwi amba uri nganea i nga vha na ther khulwane nthihi yo angaredzaho liñwalwa lothe na ther thukhu dzi re na tshivhalo dzine dza wanala fhethu ho fhambanaho zwenezwi puloto i tshi khou aluwa. Zwiitei zweithe zwa ther thukhu zwi tea u vha na vhushaka na ther khulwane. Kha ri dzhie nganea ya *Vhuhosi vhu tou bebelwa*; nganea iyi i kaidza vhuvhang siani ja vhuhosi. Fhedzi kha nganea i tshee yeneyi, muñwali u sanda tshandanguvhoni, a dovha a tujuwedza zwa mvetele kha u tandulula thaidzo. Mafhungo a tshandanguvhoni vhukati ha Vho-Mantsha na Vhamusanda Vho-Thavhakhulu, na mafhungo a vhomakhadzi vho omelela kha mvetele yavho malugana na u vheah vhuhosi, a ri ñea dziñwe ther mbili thukhu kha nganea iyi. Fhedzi-ha, ri a kona u zwi vhone uri mafhungo ayo ane a ri ñea ther thukhu a vha a tshi khou farisa u bveledza muvhango wa vhuhosi kha nganea iyi. Ngauralo a farisa u bveledza ther khulwane ya nganea.

Samusi ro no di sumbedza afho ntha, ther dz i nga khethekanywa u ya nga zwine dza amba ngazwo. Hu na ther dzine dza kwama zwa polotiki dzine dzi nga vhidzwa uri ndi ther dz polotiki; dzi kwamaho zwa ikonomi na dzone dzi do vhidzwa uri ndi ther dz ikonomi, dzi

kwamaho zwa matshilisano dza vhidzwa u pfî ndi dza matshilisano, dzi kwamaho zwa vhurereli dza vhidzwa u pfî ndi dza vhurereli, ngauralo ngauralo. A si vhañwali vhanzhi vha Vhavenda vho ñwalaho nga therò dza polotiki. Hu na zwinzhi zwe vha vha tshi nga vha vho ñwala ngazwo siani la polotiki, fhedzi nga u ofha u farwa nga vhavhusi nge zwa vha zwo iledzwa u ñwala nga izwo, vho tou nanguludza zwine vha ñwala ngazwo. Mafhundo a u tsikeledzwa ha vhathu vharema, mafhundo a khethululo, mafhundo a u kombetshedzwa u dzula fhethu hune vharema vha sa hu fune nga vhavhusi, na mañwe manzhi a tshimbilelanaho na aneo o vha o fanela o ñwalwa. Vhathu vhanzhi vho lovha tshifhingani tsha musi hu tshi lwelwa mbofholowo. Hu na vhanzhi vhe vha farwa tshifhingani tsha musi hu tshi lwelwa mbofholowo. Zwoñhe hezwi a ho ngo ñwalwa nga hazwo. Ndila nnzhi dzo shumiswaho nga vhalwelambofholowo vha tshi lwa na vhatsikeledzi vhavho na dzone a dzo ngo ñwalwa nga hadzo kha nganea dza Tshivenda. Vhañwali vha Vhavenda siani la polotiki vho ñwala nga ha muvhango wa vhuhosí.

Malugana na u gwalaba ho ñi tou ñwalwa fhedzi nga ha mugwalabo wa vhana vha tshi gwalabela vhabebi vhavho. Migwalabo ye ya vha hone vhathu vha tshi lwela mbofholowo na ye vhashumi vha dzenela khayo vha tshi lwela pfanelo dzavho dza mishumo a yo ngo kwamiwa. Nganea dzi fanaho na *Elelwani*, *A si ene*, *Tsha ri vhone*, *Zwi do fhela ngani*, dzi sumbedza zwavhuñi vhana vha tshi gwalabela vhabebi musi vha tshi kombetshedzwa u ita zwine vha si fune. A si hunzhi hune vhafumakadzi na vhone vha vhonala vha tshi gwalabela pfanelo dzavho kha nganea dza Tshivenda. Fhedzi-ha, vhañwe vhañwali vho kona u bveledza lu fushaho tshumiso mmbi ya vhafumakadzi na vhana vhukati ha vhathu vhane vha tshila navho. *Vho-Rammebo* ya Vho-T N Maumela ndi tsumbo yavhuñi ya tshumiso mmbi ya vhafumakadzi na vhana.

Vhañwali vho kona u sumbedza zwavhuñi u tsikeledzwa ha vhafumakadzi nga vhathu vha tshinnani miñani yavho. Afha ri nga ñea

tsumbo ya nganea dzi fanaho na *Vho-Rammbebo* na *Philiphise a si tshilonda* ya Vho-E T Maumela. Vhasadzi vha Vhavenda naho vha tshi tsikeledzwa mičani yavho vha vhonala hu si na zwine vha ita kha u divhofholola kha vhupuli uhu, vha a kondelela vha tshi itela uri hu vhe na mulalo.

Vhaňwali vha Vhavenda vha dovha hafhu vha űwala nga therodzine dza kwama vhurereli. Hunzhi therodzine idzi dzi vha dzi tshi tou vha therodzine tħukku dzine dza tħekdza therodzine yo angaredzaho l-jiňwalwa l-oħra. Tsumbo yavħudi ndi ine ya wanala kha nganea dzi fanaho na *Elelwani*, *Vhavenda Vho-Matshivha* na *Vho-Rammbebo*.

Therodzine malugana na zwa ikonomi a dzo ngo anda. Ndi kha nganea ya *Mafangambiti* hune muňwali a sumbedza phambano ya kuvhonele kwa zwa ikonomi vhukati ha vharema na vhatshena. Vharema vha sumbedzwa vhe vhatħu vħane lupfumo l-wavħo vha kona u lu kala nga zwifluo zwavħo, hone vhatshena vha tshi kala lupfumo l-wavħo nga tshelede. Heneħha muňwali u lingedza u sumbedza vħavħaliuri vharema kha vha bve kha kuvhonele kwa kale kwa u kala lupfumo ngauri zwifħinga zwo shanduka vha tovhele kwa vhatshena. Hu ëd dovha hafhu ha vha na nganea dzi si gathi dzine dza sumbedza vhatħu vha tshi tħinnyalelwa nga vhumatshelo havħo nga nħħani ha u bva mahayani vha tshi ya u shuma tħikħuwani sa vħaitashango ndivho khulwane i ya u unda mita yavħo. Vħunzhi ha vhatħu avho musi vha tshi vħuya tħikħuwani vha vha vho no tħinnyalelwa nga vhumatshelo havħo. Tsumbo yavħudi ndi nganea dzi fanaho na *Thonga i pfi ndo vħada na Ndo laja*.

Therodzine nga dovha hafhu dza khethékanywa u ya nga vhungafhani vħune dza angaredza, izwi zwi amba fħethu na tħifħinga hune zwiie tiez zwa bvelela hone. Hu na therodzine dza kwama mafħungo a fħethu heneħho, nahone dza dovha dza kwama tħigwadha tħiñwe tsha vhatħu. Idzi ndi dzine dza vħidzwa u pfi ndi therodzine dza tħiġiġan. Ri ri ndi dza tħiġiġan ngauri a dzi angaredzi vhatħu vha zwigwadha zwoħże,

nahone a dzi wanali ho^{the} kha tshaka dzo fhambanaho. Afha ri nga nea tsumbo dza nganea dza Tshivenda dzine mafhungo adzo a kwama Vhavenda fhedzi, nahone tshi^{nwe} tshifhinga a wanala a tshi kwama tshifhinga tshikene fhedzi, kha tshigwada tsha vhaswa fhedzi kana vhaaluwa fhedzi. Kha ri dzhie nganea i fanaho na *Phusuphusu dza Dzimauli*; i kwama Vhavenda fhedzi ngauri i anetshela nga ha midiyo ya Vhavenda, nahone zwiitei zwe^{the} zwi bvelela kha ja Venda fhedzi hune zwa kwama u lwa ha vhaaluwa. Mafhungo a *Nungo dzi mulomoni* na one ri nga ri a kwama ja Venda musi pfunzo i sa athu u tou dzhena tsho^{the}, a dovha a kwama vhaswa musi vha tshi thoma u shuma mahayani hune ha sa vhe na zwiendedzi, u fana na kha ja Venda. Thero ya nganea iyi na yone ri nga ri ndi ya tshitangani. Hu dovha hafhu ha vha na theroydzi angaredzaho lo^{the}. Idzi ndi theroydzi dzine dza wanala ho^{the}, tshifhinga tshi^{nwe} na tshi^{nwe}, nahone kha zwigwada zwe fhambanaho zwa vhathu. Kha ri tou dzhia theroydzi fanaho na dza u kombetshedzwa u malwa ha musidzana nga muthu ane a sa mu fune. Thero dzo raloho dzo wanala kha vhathu vhanzhi vha vharema na vha si vharema, vha Afrika Tshipembe na manwe mashango a Afrika, na kha manwe madzhango. Thero idzi dzo vha dzi sa wanala tshifhingani tsha kale fhedzi, na musalauno dzo kha di wanala. Kha ri sedze nganea dzo fanaho na *Elelwani, Musandiwa na khotsi Vho-Liwalaga na Tsha ri vhone*. Mafhungo a vhuvhangha ha vhurangaphanda ha wanala kha Vhavenda fhedzi, a wanala na kha dzi^{nwe} dzitshaka. Zwenezwo-ha theroydzi dzine dza kwama vhuvhangha dzo wela kha theroydzi angaredzaho lo^{the}.

Hu na ndila nnzhi dzine vha^{nwali} vha nga dzo shumisa u bveledza theroy kha manwalwa avho. Mu^{nwali} a nga bveledza theroy yawe nga u tou anetshela kana a buletshedza zwenezwi nyanetshelo ya mafhungo i tshi khou ya phanda. Izwi zwi nga kha di itea mathomoni a nganea kana musi nganea i tshi fhela. Hu^{nwe} theroy ya nganea i nga vhonala i tshi bulwa nga mu^{nwe} wa vhaanewa zwenezwo nyito i tshi khou ya phanda. Afha mu^{nwali} u shumisa muanewa u bula theroy ya nganea. Ndila ine ya takadzesya ya u sumbedza theroy ndi ine ya kwama zwiito

zwa vhaanewa. Muñwali u ñekedza vhaanewa uri vha ite na u amba, hune vhavhali vha kona u ñiwanela theru nga vhothe u bva kha zwine vhaanewa vha amba na u ita. Kuñvhadzele ukwu kwa theru ku a kunga nahone ku takadza vhavhali ngauri vha tou ñiwanela theru nga vhothe. Izwi zwi ita uri vhavhali vha dzhenelele kha nyaluwo ya nyito ngauri vha vha vha tshi ḥoda u ñivha zwine ċiñwalwa ja amba. Mañwalwa manzhi a nganea dla Tshivenda a shumisa ndila iyi ya u ola theru. Hu dovha hafhu ha vha na ndila iñwe ya u bveledza theru nga u shumisa dzina ja nganea yeneyo. Afha muñwali a nga shumisa dzina ċine ja buletshedza zwine zwa ambiwa kha nganea yeneyo, kana a shumisa murero une ḥhalutshedzo yawo ya buletshedza zwine zwa ambiwa kha nganea yeneyo. Ndila iyi i ita uri muvhali a vhe a tshi ñivha theru a sa athu u vhala nganea iyo. Dzangalelo jaue ja u vhala li vha lo no fhungudzea. A nga kha ñi vhala a tshi ya phanda u tou vhona kubveledzele kwa zwiitei, fhedzi theru yone a tshi vho i ñivha. Nganea dici fanaho na Zwa mulovha zwi a fhela, Thonga i pfri ndo vhada, Vhuhosi vhu tou bebelwa, Phusuphusu dla Dzimauli na Tshiphiri tsho bvela khagala ndi tsumbo yavhuđi ya ndila iyi ya u bveledza theru.

Theru yavhuđi i bveledzwa nga kulunzhedzele kwavhuđi kwa mafhungo. Uri muñwali a kone u bveledza theru ine ya do nyanyula dzangalelo ja vhavhali, u fanela u vha o vheckanya mafhungo awe nga ndila i takadzaho. Zwenezwo-ha, nzudzanyo ya puloto i na ndeme kha u bveledza theru. Afha fhasi ri do lingedza u ḥalutshedza nga ha kudzudzanye kwa puloto kha nganea.

1.2.2 Puloto

Mañwalwa a ċitheretsha o vhumbiwa nga zwiitei u bva mathomoni u swika mafhedziseli. Zwiitei izwi zwi ya nga u tovhelana hazwo u swika mugumoni. Kutovhekanele ukwu ku ri nea tshiṭori tshine ha khou anetshelwa ngatsho. Arali kutovhekanele ukwu kwa vha na

zwiitisi ri amba nga puloto. Izwi zwi amba uri puloto ndi mbekanyo ya zwiitei u ya nga u tovhelana hazwo hu na tshiitisi kha tshiitei tshinwe na tshinwe. Potter (1967:24) a tshi ɻalutshedza puloto u ri:

Plot is based on the series of events that are all partly the results of some continuing cause.

(Puloto yo disendeka nga thevhекано ya zwiitei zwine zwa vha mvelelo dza zwiitisi zwine zwa khou endela zwi tshi ya phanda.)

Zwiitei izwi zwi langwa nga khudano ine ya vha hone ngomu. Ngauralo ri a kona u vhona uri tshītori na puloto two fhambana. Tshītori tshi nga kha ɏi vha u tovhekana ha mafhungo hu si na tshiitisi. Arali ri nga ri Masindi o rwa Musundwa, ri a kona u vhona uri afha ri khou anetshelwa tshītori, zwe zwa bvelela. Arali ri nga ri Masindi o rwa Musundwa nge a levha, ri vha ro dzhenisa na tshiitisi. U rwiwa ha Musundwa a ho ngo tou ɏa nga fhedzi, o rwiwa nge a levha. U levha ndi tshiitisi tshi itaho uri hu vhe na u rwiwa ha muñwe. Ngauralo ri amba nga ha puloto. U rwiwa hu si na tshiitisi ndi tshītori. Muñwe muñwali a Ʌivheaho ane a pfi E M Forster kha bugu yawe *Aspects of the Novel* ndi ene we a tou sumbedzisa zwavhuđi uri puloto yo fhambana na tshītori ngauri kha yone zwiitei zwi vhangwa nga zwiitisi. Ene u ri, '*The king died and the queen died.*' (Khosì yo lovha, muñanuni a lovha) ndi tshītori, fhedzi '*The king died and then the queen died of grief.*' (Forster 1974:60) (Khosì yo lovha, muñanuni a lovha nga nthani ha tshililo) ndi puloto. Ri a kona u zwi vhona uri kha fhungo ɏa u thoma a hu na tshiitisi, ngauralo izwo zwi fanyiswa na tshītori. Kha fhungo ɏa vhuvhili hu pfi mufumakadzi wa khosi o lovha nge a lilesa. U lilesa ndi tshone tshiitisi tsha lufu lwa mufumakadzi wa khosi. Hezwi ndi zwone zwine zwa vhidzwa u pfi puloto. Ri nga amba uri Vho-Magelegele kha *Thonga i pfi ndo vhada* vho pandela mufumakadzi na Ʌiwana ngei hayani nge vha funana na mufumakadzi wa tshikhuwani. Vho sanda Ʌiwana wavho nge vha vha tshi kwengweledza vhudzulo kha musadzi wa

tshikhuwani. A vho ngo dzenisa riwana wavho tshikolo nge vha vha vha tshi khou kholopa vhana vha musadzi wa tshikhuwani, vho pandelwa nga musadzi wa tshikhuwani nge vha vha vha si tsha shuma. Kha zwiitei izwi zweithe tshiñwe na tshiñwe tshazwo tshi bvelela nge tsha itiswa nga tshiñwe. Henehfa ndi hune ra amba nga puloto. Zweithe zwiitei izwi zwi vha hone nga nthani ha khuđano ine ya vha hone. Khuđano i vha hone vhukati ha zwigwada zwivhili kana kha muhumbulo wa muthu ene muñe.

Puloto yo vhumbiwa nga zwipiða zwiña. Zwenezwo ndi mathomele, u bveledza mafhungo, mathakheni na thasululo. Nganea yavhudzi i fanela u vha i na zwipiða izwi zweithe. Zwipiða izwi zwiña zwi vhumba vhuthihi ha puloto. Afha fhasi kha ri lingedze u hasledza nga zwipiða izwi zwa puloto.

1.2.2.1 Mathomele

Mathomele ndi tshone tshipiða tsha u thoma tsha nganea. Kha tshipiða itshi ndi hone hune ha newa mafhungo a u rangela u ita uri vhavhali vha kone u psesesa zwine zwa khou ya u bvelela ngomu kha nganea. Tshipiða itshi tsha nganea a tsho ngo fanela u lapfesa. Tshone ndi tshone hune khatsho ha divhadzwa thaidzo, vhaanewa vhahulwane na hune mafhungo a nga vha a tshi khou bvelela hone. Cohen (1973:68–9) a tshi talutshedza mathomele u ri:

Exposition, which often comes at the beginning, provides the necessary background material for a reader. It establishes the setting, creates the basic atmosphere, provides information about the pasts of characters, and delineates vital contexts for the events which will soon begin to unfold.

(**Mathomele**, ane tshifhinga tshinzhi a di da mathomoni, a netshedza muvhali mutheo wa mafhungo. A divhadza fhethuvhupo na tshifhinga, a sika vhupo, a

netshedza mafhungo nga ha vhutshilo ha kale ha vhaanewa, na u divhadza
zwa ndeme nga ha zwiitei zwine zwa khou ṭoda u divhonadza.)

Vhañwe vhañwali vha a divhadza zwiteñwa izwi nga u tou anetshela. Muanewa muhulwane a nga divhadzwa nga u tou ḥalutshedza mvumbo yawe. Thaidzo yone i nga tou bulwa uri ndi ifhio. Fhethuvhupo hu nga divhadzwa nga u tou ḥalutshedza. Vhavhali a vha takaleli u pfa zwiteñwa izwi nga u tou ḥalutshedza. Vha takalela u tou zwi wana nga vhone vhañe. Ngauralo, vhañwe vhañwali vha nga divhadza zwiteñwa izwi nga u shumisa vhaanewa. Muanewa muhulwane a nga divhadza thaidzo yawe nga u ita nyambedzano na vhañwe vhaanewa kana nga zwine a ita heneffo kha mathomele. Fhethuvhupo na hone hu nga tou vhonala nga zwine zwa khou itwa heneffo kana zwine zwa shumiswa, muñwali a songo anza u ḥalutshedza uri fhethuvhupo ndi ho tou ita hani-ho. Vhañwali vhanzhi vha Vhavenda kha nganea dzavho vha shumisa ndila ya u tou ḥalutshedza kha u divhadza zwiteñwa zwe ra bula afho n̄ha kha mathomele. Izwi ri nga kona u zwi vhone kha nganea dzi fanaho na *Elelwani, Musandiwa na khotsi Vho-Liwalaga, A si ene na Vhavenda Vho-Matshivha*. Hu di vha na dziñwe dzi si gathi hune khadzo vhavhali vha kona u pfa vhaanewa vhahulwane, thaidzo na hune mafhungo a khou bvelela hone nga zwiito na nyambedzano vhukati ha vhaanewa. Nganea dzi fanaho na *Maduvha ha fani, Philipse a si tshilonda, Dengetenje na Tovhowani* ndi tsumbo dzavhudzi.

Mathomele a si uri a fanela u tou livhana na hune mufhungo a nganea a thoma hone. Nganea i nga kha di thoma mafhedziselon, ha vho tou vhuyelwa murahu nga u shumisa zwine zwa vhidzwa fuleshibeke. Tshinwe tshifhinga i nga thoma tshiuludzani tsha mafhungo, vhavhali vha vhuisedzwa murahu nga u shumisa yone ndila ya fuleshibeke. Naa fuleshibeke ndi mini? Fuleshibeke ndi ndila ine ya shumiswa nga vhañwali u divhadza mafhungo a u rangela nga ha fhethuvhupo, mvumbo dza vhaanewa kana zwiitei zwe zwa vha zwi songo divhadzwa. Vhavhali vha nga kona u iswa kha mafhungo o bvelelaho

hu sa athu u thoma nganea iyo nga u shumisa ndila yeneyi. Zwenezwo nga u shumisa ndila iyi ya fuleshibeke, muñwali u kona u thithisa kutovhekanele kwa zwiiitei, tsho thomaho tsha vho ḫela murahu, hone tsha murahu hu tshi vho thoñwa ngatsho. Afha ri nga nea tsumbo ya nganea i fanaho na *Dengelele ja khanyo*. Kha nganea iyi mafhungo a thoma mañhakheni. Mathomele a hone ndi a musi muanewa muhulwane o lovha, a tshi vhulungwa. Henefha kha mathomele aya ri a kona u vhona uri muanewa muhulwane ndi nnyi. Ri a dovha u kona u vhona thaidzo ya nganea nga musi vhatu vha tshi sumbedza u lilela muthu uyu o lovhabo. Ri a kona u vhona uri mafhungo a khou bvelela ngafhi nga kutshimbidzele kwa zwa mbulungo. Musi nganea i tshi ya phanda ri vho kona u vhona vhutshilo ha muanewa muhulwane nge muñwali a shumisa fuleshibeke. Ri kona u vhona musi a tshi bebwa, u aluwa hawe, na u lovha hawe. Inwe nganea ine ya ḫana ndila iyi ya fuleshibeke ndi ine ya vhidzwa u pfi *Mađuvha ha fani*. Kha nganea iyi mathomele ndi a musi muanewa muhulwane a na munyanya wa ñwana wawe, ho takalwa. Fhedzi muñwali o ḫo shumisa khaladzi a muanewa muhulwane u ri vhudza nga ha kualutshele na u tambula ha muanewa uyo. Ho shumiswa ndila ya fuleshibeke u bvukulula kualutshele kwa muanewa uyu muhulwane u bva vhuñkuni u swika a tshi ḫo vha na mudi. Fhongo ḫine ra fanelu u ḫi ḫivha ndi ja uri mathomele ha wanali mathomoni a nyanetshelo fhedzi, a a wanala na mafhedziseloni kana vhukati ha nyanetshelo. Musi ri tshi bva kha tshipida tsha mathomele ri rathela kha tsha u bveledza mafhungo.

1.2.2.2 U bveledza mafhungo

Tshipida tsha u bveledza mafhungo ndi tshone tshine tsha tovhela tsha mathomele, nahone tsha dovha tsha vha tshilapfusa. Kha tshipida itshi ndi hone hune ha vha na zwiitei zwinzhi. Zwiitei zwi vha zwinzhi ngauri muanewa muhulwane u vha a tshi khou lwa na u tandulula thaidzo ye vhavhali vha i wana kha tshipida tsha mathomele. U

tandulula thaidzo hu a konda. Hu na vhathu kana zwithu zwine zwa khou kondisela muanewa muhulwane u tandulula thaidzo iyo. A tshi lwa uri a i tandulule nga ndila iyi, izwo zwithu kana vhathu vha luka mañwe maano uri vha kone u mu kondisela. Ri nga tou ri muanewa muhulwane u ya n̄ha na fhasi a tshi khou lingedza u tandafulula thaidzo yawe, fhedzi zwikondisi na zwone zwi tshi khou n̄aŋa u mu kondisela. Vhaanewa vhane vha kondisela muanewadendele vha vhidzwa u pfi ndi vhapikisi. Zwiitei zwothe zwine zwa itea kha tshipida tsha u bveledza mafhuno zwi fanela u vha na vhushaka. Tshiitei tshiñwe tshi itisa uri hu vhe na tshiñwe. Izwi zwi itea ngauralo u swika kha tshipida tsha mat̄akheni. Kha nganea ya *Mitsheṭo* ya wa ri a kona u vhona muanewa muhulwane a tshi lwa na thaidzo yawe ya u newa samba ḥa u vhulaha muthu. U lingedza nga ndila dzothe u sumbedzisa uri a si ene o vhulayaho muthu. Vhapikisi vhawé vha lingedza nga ndila dzothe u ita uri shango ḥi kone u vhona uri nangoho ndi ene muvhulahi. Muanewa muhulwane u sandiwa nga vhathu vha henefho, vhana vhawé vha a shengedzwa, u ya tshikhuvani a tshi tinya samba ḥi, na hone u a tovholwa, shaka ḥawe ḥi a vhulawa nga n̄hani ha samba line a vha na. Fhedzi-ha, u swika hune a luka maano a kunda vhatovholi vhawé. Henefha ndi hone hune ha ri swikisa mat̄akheni musi vhapikisi vhawé vha tshi farwa vha wanala vhe vhone vhane vha vha na mulandu. Zwiitei zwothe zwa nganea iyi zwi na vhushaka, tshiñwe tshi itisa uri tshiñwe tshi vhe hone.

Kha tshipida tsha u bveledza mafhuno ndi hone hune khudano ya tou difha maanda. Khudano i vha i vhukati ha muanewadendele na vhapikisi vhawé. Tshiitisi tsha khudano vhavhalí vha vha vho ṭangana natsho kha tshipida tsha mathomele. Afha kha tshipida tsha u bveledza mafhuno khudano i tou aluwa nga hone u pikisana ha muanewadendele na vhapikisi vhawé. Zwiitei zwothe zwa bvelela kha tshipida itshi ndi zwa u alusa yone khudano. Zwenezwi khudano i tshi khou aluwa i tshi ya phandà, muñwali a nga kha di ita a tshi bvumbela uri i nga fhela hani. Henefha ndi hune ra amba nga zwa zwa vhidzwa u pfi

foshadowini. Nga u shumisa ndila iyi muñwali a nga bula mañwe mafhungo ane a tou nga ha na mushumo, fhedzi musi ri tshi vho swika khao ra vho vhona uri mafhungo aña nangoho o vha a na mushumo muhulwane. Kanzhi mafhungo aneo e a tou nga ha na mushumo, a vho wanala e one a farisaho uri zwiñwe zwi iteaho zwa zwa vha zwi sa pfali zwi vho pfalesa na u tendisea. Afha ri nga dzhia tsumbo kha nganea ya *Elelwani*. Kha nganea iyí hu na huiñwe he ha sokou bulwa nga ha u lovha ha Thambatshira mulamboni. Mafhungo a lufu lwa Thambatshira nga tshifhinga tsha musi a tshi ambiwa a tou nga ha na mushumo. Fhedzi musi ri tshi vho vhona ndila ye ya shumiswa u tandulula thaidzo ya Elelwani ri kona u vhona uri lufu lwa Thambatshira lwo vha na mushumo muhulwane. Lufu lwa Thambatshira lwo ita uri hu vhe na vhushaka vhukati ha Vele, we a vhofholola Elelwani kha vhupuli he a vha e khaho, na Vho-Ñemavhulani khotsi a Thambatshira. Vho-Ñemavhulani ndi vhone vhe vha zwi itisa uri Vele a kone u dzhena musanda na u lamukisa Elelwani. Vhukonani ha Vho-Ñemavhulani na Vele ho vha hu nga si tendisee arali hu songo vha na lufu lwa Thambatshira. Lufu lwa Thambatshira lwo kona u farisa kha u tandulula thaidzo.

Kuvhekanye kwa zwiitei kha tshipida itshi ku fanela u vha kune kwa tütula dzangalelo. Tshiitei tshiñwe kha tshi ite uri muvhali a pfe a na dzangalelo ja u vhala zwa phanda. Izwi zwi fanela u bvelela hothe kha zwipiða zwa puloto. Kudivhadzele kwa mathomele na kwone ku fanela u kunga muvhali uri a pfe a na dzangalelo ja u vhala zwi re kha u bvededa mafhungo, mathakheni na one a fanela u tütula dzangalelo ja muvhali uri a pfe a tshi ḥoda u ḥivha uri thasululo i nga vha yo bvededza hani.

Tshipida tsha u bvededa mafhungo tshi fhela musi hu tshi thoma tsha mathakheni.

1.2.2.3 Mathakheni

Ro no di sumbedza afho n̄tha uri u bveledza mafhungo hu fhela zwenezwi ri tshi dzhena kha tshipida tsha mat̄akheni. Zwothe zwe zwa vha zwi tshi khou itea kha tshipida tsha u bveledza mafhungo zwo vha zwi tshi khou ri livhisa kha tshipida tshenetshi tsha mat̄akheni.

Khudano ye ya vha i hone kha u bveledza mafhungo i thoma u vhonala u shusha hayo. Arali hu na dzinndwa, vhañwe vha a huvhala, hone vhañwe vha tshi vhulawa. Arali zwe zwa vha zwi tshi khou bvelela zwi tshi isa dakaloni, ndi hone henefha hune ha thoma u vhonala dakalo. Vha u kundwa vha kundwa henefha, hone vha u kunda na vhone vha tshi kunda henefha. Muanewadendele a nga vhifhelwa nga mafhungo kana zwa mu kondela, kana a takalesa.

Kha ri dzhie nganea i fanaho na *A si ene* kha u sumbedza hune mat̄akhani a nga vha e hone khayo. U bva mathomoni na u randa kha tshipida tsha u bveledza mafhungo ri kona u zwi vhona Muhanwelwa na Adziambei vha lwela Malūta. Adziambei o vha a tshi khou lusa u dzhiela Muhanwelwa munna, hone Muhanwelwa a tshi lwa nga ndila dzothe uri a songo dzhielwa munna. Hu na zwinzhi zwe Adziambei a ita kha u dzhiela Muhanwelwa munna, ngeno-vho na Muhanwelwa o ita zwinzhi uri a songo dzhielwa munna. Pheledzon i ri wana Malūta a tshi swika hune a lwala a mbo di lovha a sa athu u dzhena hayani. Hafha ndi hone hune ra wana mat̄akheni a nganea yashu. Vhothe Muhanwelwa na Adziambei mafhungo a thoma u vha kondela. Muhanwelwa u lovhelwa nga munna, ngeno Adziambei na ene u lovha ha Malūta hu tshi mu dzenisa khakhathini lune a vhuya a tou ana uri ha tsha do kanda Venda. Lufu lwa Malūta ndi lwone lune lwa ri swikisa mat̄akheni a zwiitei kha nganea iyi. A hu tshee na tshire Adziambei na Muhanwelwa vha do fanelu u lwela tshone. Khudano yo fhela. Ri nga dovha hafhu ra sedza kha nganea i fanaho na *Vhuhosi vhu tou bebelwa*. Kha nganea iyi khudano ndi ya u vhanga vhuhosi vhukati ha Ndaedzo na Mulindathavha. Muñwe na muñwe wa vhaanewa avha u lwela u vha khosi nga murahu ha lufu

Iwa khotsi avho. Ndaedzo u shumisa vhufhura u wana tshidulo tsha vhuhosi, hone Mulindathavha a tshi shumisa mvelele ya Tshivenda u wana tshidulo tsha vhuhosi, naho ene a tshi lwelwa nga vhomakhadzi. Khudano iyi i a naña u swika hu tshi wanala o fanelaho u vha khosi. Musi Ndaedzo a tshi dzhielwa tshidulo tsha vhuhosi ri a kona u zwi vhona uri zwi a thoma u mu vhifhela. Mulindathavha we a vha a tshi khou shengedzwa ndi ene ane a vho wana dakalo. Henehfa hune ra wana Ndaedzo a tshi dzhielwa vhuhosi ha ḥewa Mulindathavha, ndi hone maṭhakheni a nganea yashu. Ndaedzo uri u zwi vhona uri mafhungo o mu vhifhela a vho shavha. Zwoṭhe zwe zwa vha zwi tshi khou itea u bva mathomoni u swika musi hu tshi vho vhonala uri khosi ndi nnyi zwo vha zwo ri livhisa henehfa kha u bviswa ha Ndaedzo tshiduloni tsha vhuhosi. Ha vhuya ha vha na tshipiḍa tsha maṭhakheni a hu tshee na zwiitei zwine zwa alusa mafhungo, a hu tshee na khuḍano. Hu ḥo vha hu tshi kha di lwelwani ngauri dzembe ḥo vhuyeleta mufhinini.

Afha kha tshipiḍa tsha maṭhakheni ndi hone hune muanewa we a vha a tshi khou ita zwo khakhealho a kona u limuwa vhukhakhi hawe. Kanzhi u ri u limuwa vhukhakhi hawe a mbo ḫi shandukisa kuvhonele kwawe, kwa vho vha kwavhuḍi. Ndaedzo tshe tsha itisa uri a shavhe ndi nge a vho zwi vhona uri o khakha. Tshe tsha itisa uri Adziambei a sa tsha vhuya Venda ndi nge a vhona vhukhakhi hawe. Izwi ndi zwone zwo itisaho uri musi a tshi vhona Maluṭa a tshi lwala a mu rumele hayani ngei Venda.

Dzinwe nganea dzi a vha na maṭhakheni a fhiraho huthihi. Izwi zwi itiswa ngauri ha vha na maṭhakheni maṭuku. Fhedzi-ha, haya maṭhakheni maṭuku a fanela u vha na vhushaka na maṭhakheni mahulwane a nganea. Zwoṭhe zwine zwa itea kha maṭhakheni maṭuku zwi fanela u vha na vhushaka na zwine zwa itea kha maṭhakheni mahulwane. Tsumbo ya maṭhakheni a fhiraho huthihi kha nganea i nga wanala kha nganea i fanaho na *Dengetenge*. Kha nganea iyi ri wana maṭhakheni a u thoma musi Masakona a tshi lwala a lovha. Zwoṭhe zwe

zwa vha zwi tshi khou bvelela vhukati ha Masakona na Vho-Raele zwe vha zwi tshi khou livhis a henefha. Khuđano yo vhaho hone i khou fhela nga lufu lwa Masakona. U bva afha hu dovha hafhu ha thoma khudano vhukati ha Marannda na Rolitshana vha tshi lwela vhone Vho-Raele mufumakadzi wa Masakona. Hu vha na zwiitei zwinzhi zwine zwa livhis a vhavhal kha lufu lwa Marannda a tshi vhulawa nga Rolitshana. Lufu lwa Marannda lu swikisa vhavhal kha u farwa ha Vho-Raele na Rolitshana. Vho-Raele, vhone muvhangi wa khakhathi kha nganea iyi vha thoma u pfa vhutungu. Lufu lwonolwu lwa Marannda na u farwa ha Vho-Raele na Rolitshana zwi vhumba mañwe mathakeni kha nganea iyi. Mathakheni a lufu lwa Masakona one o farisa kha u ri isa kha mathakheni a vhuvhili ngauri o ita uri Marannda na Rolitshana vha thome u vhanga Vho-Raele sa mufumakadzi wavho.

Kanzhi ha vhuya ha vha na tshipida tsha mathakheni hu mbo di vha na u thasuluwa ha thaidzo ye ya ḥanganwa nayo mathomoni a ḥinwalwa ja jitheretsha.

1.2.2.4 Thasululo

Thasululo yone i vha hone zwenezwi tshipida tsha mathakheni tshi tshi tou fhela. Izwi zwi amba uri thasululo i vha hone zwenezwi khuđano na yone i tshi fhela. Kha nganea nnzhi, thasululo i da khathihi na tshipida tsha mathakheni. Huriwe vhavhal vha swika hune vha kondelwa u khethekanya vhukati ha mathakheni na thasululo. Khudano i ri u fhela, mafhumgo a mbo di fhela. Ri nga tou ri thasululo ndi tshone tshipida tsha u fhedza tsha puloto. Arali ha vha na phambano vhukati ha vhatu, hu di fanela u fhedzwa nga u thasulula phambano iyi. Ngauralo, thaidzo yo ḥanganwaho nayo kha mathomele i thasululwa henefha.

Tshipida tsha thusululo a tsho ngo fanela u lapfesa nahone tshi fanela u vha tshi nyanyulaho. Afha ndi hone hune thaidzo ye vhavhali vha tangana nayo kha mathomele ya mbo di thusululea. Khuđano na yone i vha yo fhela. A hu tshee na tshithu kana muthu ane a thithisa nzulele ya vhutshilo. Vhutshilo vhu vhuyela tshigani he ha vha hu hone. Arali ri tshi nga dzhia nganea i fanaho na *Vhuhosi vhu tou bebelwa*, ri do kona u zwi vhona uri Ndaedzo o ri u zwi vhona uri vhuhosi ho mu bva tshanđani a mbo di shavha. Nga murahu ha u shavha hawe ri a kona u zwi vhona musi Mulindathavha a tshi sala a tshi vhewa u vha khosi ya ja Ngwenda. Muñwali o thusulula thaidzo nga u ita uri tshidulo tsha vhuhosi tshi vhuyelele ho fanelaho. Muvhangi o mbo di shavha. Kha *A si ene* hone ri wana muñwali a tshi thusulula thaidzo nga u ita uri Muhanewa a di dzula vhuhadzi naho munna o lovha. Afha ho shumiswa mvelele ya Tshivenda ine ya ri musadzi ndi wa vha vhuhadzi, a si wa muthu muthihi. Adziambei-vho ene ho ngo tsha kona u isa phanda na khakhathi dzawe.

Kha mañwe mañwalwa a jitheretsha vhañwali vha tou buletshedza uri mafhungo a nga vha o fhela hani. Hone kha mañwe vhañwali vha sa buletshedzi vha tshi sia vhavhali muyani uri vha tou dihumbulela uri mafhungo a nga vha o fhela hani. Vhañwali vhane vha tou buletshedza a vha tułuli dzangalelo ja vhavhali ngauri vha tou vha vhudza uri zwiitei zwi nga vha zwe fhela hani. Avha vhane vha sia muyani ndi vhone vhane vha takalelwa ngauri vha ita uri muvhali na ene a shele mulenzhe kha uri mafhungo a nga fhela hani. Nganea nnzhi dza Tshivenda dzi na thusululo ine ya tou buletshedza uri mafhungo a nga vha o fhela hani.

Ro zwi vhona afho n̄ha uri puloto i nga si vhe hone arali hu si na zwiitei. Zwiitei hezwi ndi zwone zwine zwa ita uri mafhungo a vhe na mathomo a dovhe a vhe na hune a fhelela hone. Zwiitei zwi nga si kone u vha hone arali hu si na zwine zwa zwi tshimbidza. Ngauralo ri nga ri puloto i nga si vhe hone arali hu si na vhaanewa vhane vha tshimbidza

zwiitei. Kha ri vhone ndeme ya vhaanewa kha u bveledza puloto na thero afha fhasi.

1.2.3 Vhaanewa

Vhaanewa ndi vhone vhane vha tshimbidza mafhuno na zwiitei u bva mathomoni a liñwalwa ja litheretsha u swika mafhedziselon. Fhedzi-ha, ri songo dzhia vhaanewa sa vhatu vha vhukuma. Avha ndi vhatukhumbulelw. Vha tou vha uri vha imela zwine vhatu vha tshilisa zwone shangoni. Ngavho vhañwali vha kona u bvukulula vhuvhi na zwivhuya zwa vhatu fhano shangoni.

Kha mañwe mañwalwa a litheretsha vhaanewa a si vhatu fhedzi, hu a ñi wanala na phukha dzi tshi shuma sa vhaanewa. Izwi zwi amba uri dzi a kona u dzhia maitele na kutshilele kwa vhatu dza tshila ngauralo. Kha ri humbule nga ngano dza Tshivenda. Hu na phukha nnzhi dzine dza tshila u fana na vhatu, dza kona u tshimbidza zwiitei zwi re kha ngano dzenedzo. Zwenezwo-ha ri nga fhedza nga u tou ri vhaanewa vha dzhiwa sa zhendedzi ja u tshimbidza nyito ya liñwalwa ja litheretsha. Vhaanewa a vha tshimbidzi mafhuno kana nyito nga ndila dzi fanaho. Vhaiwe vhavho vha tshimbidza nga u luñunya, hone vhaiwe vha tshi tshimbidza nga u vhanga, vhaiwe-who vha tshi tshimbidza nga u vhangiswa.

1.2.3.1 Tshaka dla vhaanewa

Hu na tshaka dzo fhambanaho dza vhaanewa kha mañwalwa a litheretsha. Kha liñwalwa ja litheretsha hu na vhaanewa vhahulwane, havha ndi vhane mushumo wavho wa tou vhonealesa; ha dovha ha vha na vhaanewa zwavho, avha ndi vhane vha tou shuma u tikedza vhaanewa vhahulwane kha u bveledza ndivho dzavho. Tshaka idzi dzi

vhonala nga ndila dzo fhambanaho. Ri nga kona u vhona tshaka idzi ri tshi sedza kuolelwé kwadzo, kana ri tshi sedza zwine vhaanewa vha ita kha nyito ya liñwalwa ja litheretsha. Vhañwe vhaanewa vha olwa vha sala vha tshi vhonala sa vhane vha tou fana na vhathu vha tshilaho nga zwiito, hone vharíwe vha tshi vhonala vha sa tendisei. Muanewa ane a vhonala a tshi tshila kha liñwalwa ja litheretsha u vhidzwa u pfi ndi muanewa wa *round*, muanewa ane a ñivhelwa masia manzhi. Izwi zwi amba uri u ita zwine vhathu vha tshilaho vha ita, nahone zwa tendisea. U ita zwivhi a dovha a ita zwivhuya. Izwi zwi amba uri hoyu muanewa ha ñivhelwi zwivhi fhedzi, u ñivhelwa-vho na zwivhuya. Vho-Liwalaga kha bugu ya *Musandiwa na khotsi Vho-Liwalaga* vha vhonala sa muanewa ane a shanduka a vha na kuvhonele kuñwe-vho kwa zwithu sa vhathu vha tshilaho shangoni. Vha thoma vha tshi funesa pfunzo, fhedzi nga murahu ha musi ho vha na ñuthuwedzo ya mufumakdzi vha vho vhonala vha tshi i sanda. Vha dovha vha fhedza vha tshi vho vhona zwivhuya zwa pfunzo. Hu dovha hafhu ha vha na muanewa ane a ñivhelwa sia liñhihi. Uyu ndi ane a vhidzwa u pfi muanewa wa *flat*. Arali o olwa a tshi ita zwivhi kha liñwalwa ja litheretsha u vhonala a tshi ita zwivhi u bva mathomoni a bugu u swika mafheloni ayo, arali-vho a tshi ita zwivhuya u ita ngauralo u bva mathomoni u swika bugu i tshi fhela. Zwine muanewa wa lushaka ulwu a tshilisa zwone a zwi tendisei kha vhutshilo ha vhathu. Thilaiwi kha bugu ya *Thilaiwi* u a tea u vha muanewa wa *flat*. U swika nganea i tshi fhela u vhonala sa muthu ane a sa thetselese nyeletshedzo dza vhañwe. Kha nganea yoñhe a hu na ane a fhira Thilaiwi nga u ñivha zwa vhutshilo. Muthu wa vhukuma u ita a tshi tenda uri hu na vhane vha mu fhira kha sia-vho liñwe.

Hu ñi dovha hafhu ha vha na vhaanewa vhane mushumo wavho wa vha wa u tikedza zwine vhaanewa vhahulwane vha ita. Avha ndi vha fanaho na ane a pfi *confidante*. Uyu muanewa ene u ñisendeka tsini na muanewa muhulwane wa liñwalwa ja litheretsha, kanzhi u vha e muanewadendele. Zwoñhe zwine dendele a humbula u vhudza onoyu. Zwidzumbe zwa dendele zwi ñivhiwa nga onoyu.

Ro no di sumbedza uri vhañwe vhaanewa vha nga khetheklanywa u ya nga zwine vha ita. Hu na vhaanewa vhahulwane na vhaanewa zwavho. Vhaanewa zwavho ndi vhane vha tou farisa vhaanewa vhahulwane kha u bveledza nyito yavho. Vhaanewa vhahulwane vha nga khethekanywa u ya nga vhaluñanyi, vhavhangi na madendele. Khudano kha mañwalwa a litheretsha i vha yo disendeka nga tshaka idzi tharu dla vhaanewa.

(a) *Muanewadendele*

Muanewadendele ndi ene tshivhindi tsha nganea kana ñirama. Nyito kana mafhundo oþhe a kha nganea a vha o lívhiswa khae. Arali ene a sa vha hone hu nga si vhe na nyito ya nganea. Hunzhi vhavhali vha vha vha tshi ima nae na u mu pfela vhuñungu arali a tshi khou pfiswa vhuñungu. Ene u itelwa thaidzo nga vhañwe vhaanewa kana nga zwa mupo. Thaidzo iyi ri kona u i vhona u bva mathomoni a nganea u swika zwenezwo i tshi fhela. Mushumo wawe ndi u lingedza u tandulula thaidzo iyo, hone hu na vhane vha khou lingedza u mu kondisela. Ene u kwamiwa nga mafhundo u bva nganea i tshi thoma u swika i tshi fhela. Henefha ri fanela u kona u fhambanya muanewadendele na zwine zwa vhidzwa u pfi tshitereni kha dzifilimu. Tshitereni a nga vha muanewadendele kana a vha mupikisi. Tshitereni ndi muanewa ane a vha o rangaho kha zweþhe zwine zwa khou itea. A nga vha o ranga nga u vhangela dendele thaidzo na u mu kondisela, kana a ranga nga hone u lwisa u tandulula thaidzo ye a tou vhangelwa. Kha nganea nnzhi muanewadendele u vha ene muhali.

Kha nganea ya *Vhuhosi vhu tou bebelwa* ri a kona u zwi vhona uri muanewadendele ndi Mulindathavha. Mulindathavha ndi ene ane a vha na thaidzo. Thaidzo yawe ndi ya u vhangisa vhuhosi vhune ha vha hawe u ya nga mvelele ya Tshivenda, nahone mafhundo oþhe a kha nganea o disendeka nga muvhango wa vhuhosi vhune ha vha ha Mulindathavha. Fhedzi-ha tshire tsha kanganyisa vhavhali vhanzhi ndi



tsha uri Mulindathavha ha vhonelesi kha nyito ya mafhuno. Ane a vhonelesa ndi Ndaedzo. Nga nthani ha zwenezwo vhavhali vhanzhi vha mbo di ri Ndaedzo ndi ene dendele. Ndaedzo afha ri nga tou mu fanyisa na tshitereni itsho tshe ra bula afho nthia. Muñwali o lingedza u sumbedza Mulindathavha a tshi tandulula thaidzo yawe nga u shumisa mvelele ya Tshivenda. Vhomakhadzi ndi vhone vhone vha lwela Mulindathavha. Mulindathavha u fhedza o vha ene muhali ngauri u mbo di vhewa u vha khosi. Nahone kha zweþhe zwine zwa itea kha nganea iyi vhavhali vha vha tshi khou ima nae. Ndaedzo nga ngeno ha tei u vha muanewadendele ngauri u shumisa vhumbulu u wana tshidulo tsha vhuhosí. Zweþhe zwine a ita zwi sumbedza u vhanga. Nga ngeno-vho kha nganea i fanaho na *Zwi do fhela ngani* ri wana zwi tshi tou vha khagala uri Shakandinnyi ndi ene dendele. Ndi ene ane a vha na thaidzo a tshi i itelwa nga khotsi awe. U wanala u bva mathomoni a nganea u swika i tshi fhela. Mafhuno oþhe o disendeka ngae, nahone vhavhali vha a mu pfela vhuþtungu kha zwine zwa khou bvelela. U fhedza o vha ene muhali kha khuðano ye a vha e khayo na khotsi awe.

Muanewadendele kanzhi u vha a tshi khou lwa na u tandulula thaidzo ye a vhangela nga mupikisi kana vhupo vhune vhu nga vha vhu tshi khou mu pikisa. Kha ri vhone vhupikisi ha mupikisi afha fhasi.

(b) *Muanewamupikisi*

Mupikisi ndi muanewa ane a vhangela muanewadendele thaidzo. U ri u vhanga thaidzo iyi a dovha a khwaþthisa nga u kondisela muanewadendele musi a tshi lingedza u i tandulula. Zwenezwi ndi zwone zwine zwa ita uri hu vhe na khuðano. Muanewadendele a tshi lingedza u i tandula, mupikisi u da na mañwe mañali a u i khwaþthisa. Kanzhi muanewamupkisi u ita uri hune ha vha na mulalo hu thome u vuwa khakhathi. Zwinzhi zwine a ita ndi zwi si zwivhuya, ndi zwivhi. Vhavhali kanzhi a vha imi na zwine a ita. Vhunzhi ha vhapikisi kanzhi

pheledzoni vha pfiswa vhučungu. Fhedzi-ha, ene u fana na muanewadendele, u wanala u bva mathomoni a nganea u swika i tshi fhela. Arali a nga ngalangala vhukati na khučano kana vhuvhanga vhu do fhungudzea. Kha nganea ya *Vhuhosi vhu tou bebelwa* ri ri Ndaedzo ndi mupikisi ngauri u pikisa Mulindathavha kha vhuhos vhu ha vha hawe. Vhavhalia vha imi na zwine Ndaedzo a ita. Naho a tshi wanala u bva mathomoni a nganea u swika i tshi fhela, zwine a ita ndi zwivhi. U tou zwi čivha zwavhuđi uri vhuhos a si hawe, fhedzi u bvela phanda na u vhu vhanga. Pheledzoni u fhedza nga u shavha kha ja Ngwenda a tshi shavha vhuvhi he a ita. Ene ndi ngoho u vhonealesa u fhira Mulindathavha, izwi zwi tshi khou itiswa nga hone u lingedza u ita maano a u tikedza vhuimo hawe. Kha *Zwi do fhela ngani*, Vho-Libunyu vhone ndi mupikisi ane a khou tambudza īwana Shakandinnyi. Vha vhone u bva mathomoni u swika mafhedzisloni a bugu vha tshi khou shengedza īwana nge a hana u unda muča wavho. Shakandinnyi u fanela u shumela zwawe. Pheledzoni ri wana vha tshi pfiswa vhučungu nga u tou čivhulaha.

Fhedzi ri fanela u zwi čivha uri mupikisi a si muthu fhedzi. Phukha na yone i nga kha di vha mupikisi, vhupo na hone vhu nga kha di vha mupikisi, kana ha vha na u pikisana ha mihumbulu kha muthu muthihi. Tshiňwe tshifhinga tshigwada tsha vhatu heneffo hune muanewadendele a dzula hone tshi nga kha di vha mupikisi.

Muanewamupikisi u bveledza vhupikisi hawe nga u shumisa vhaňwe vhaanewa kha nganea. Hu na muanewa ane a tshimbila vhukati hawe na dendele u khwaňthisa vhupikisi hawe. Onoyu ndi ane a vhidzwa u pfi mulučanyi. Muanewamulučanyi u lučanya hani muanewadendele na muanewamupikisi? Kha ri sedze afha fhasi.

(c) Muanewamuluțanyi

Zwo no di sumbedzwa afho n̄tha uri muluțanyi ndi muthu kana tshithu tshine tsha luțanya masia mavhili. Muanewa uyu tshawe ndi u tshimbila vhukati ha vhaanewa avha vhavhili vhe ra bula. Tshiňwe tshifhinga u ima na muanewadendele, hone kha tshiňwe tshifhinga a tshi ima na muanewamupikisi. U a pfa mafhungo nga hafha, aya a tshi suma nga ngei. Zwenezwi ndi zwone zwine zwa vhanga vhuluța kha dendele na mupikisi. Huňwe u tou vha ene tshiitisi tsha khudano hune ha vha hu tshi khou lwelwa enc. Izwi zwi amba uri ndi ene ane a tuțuwedza khuđano vhukati ha tshaka idzi mbili dza vhaanewa dze ra bula.

Kha nganea ya *Vhuhosi vhu tou bebelwa* muluțanyi ndi Vho-Mantsha. Vho-Mantsha vha tuțuwedza Ndaedzo uri a vhangue vhuhosi vhune ha sa vhe hawe. Afha hu vha hu na tshiitisi. Fhongo ljhulu ndi lauri musi o no vha khosi u do vha nea tshelede vha kona u thasulula thaidzo dzavho. Hothe kha nganea Vho-Mantsha vha vhonala vha tshi lwela Ndaedzo. Vha ita zweithe ngoho vha tshi i ñivha. Fhedzi-ha musi vha tshi vho vhonala uri zwi a vha vhfihela vha vho rembuluwa vha ima na tshigwada tsha Mulindathavha. Ri nga tou ri Vho-Mantsha ndi muyamurwelahothe. Vha ya hune zwa naka. Mufumakadzi wa Ndaedzo na ene u vhonala sa muluțanyi. U vhudza Ndaedzo uri arali ene Ndaedzo a sa vha khosi, ha nga mu mali. Izwi zwi ita uri Ndaedzo a vhangue o tou khwařha. Kha *Zwi do fhela ngani* vhavhali a vha koni u tou vhonala muanewamuluțanyi zwavhuđi. Izwi zwi itiswa nge tshine tsha vha luțanya tsha vha kuvhonele kwa mvelele ya Tshivenda. Vho-Libunyu vha vhonala ñwana e muthu ane a fanela u unda muća wa khotsi awe musi a tshi vho shuma. Avha mukalaha vha hangwa uri ñwana na ene u fanela u vha na muća wawe musi a tshi vho shuma. Shakandinnyi-vho na ene u vhonala zwi songo fanela u țundela muća wa khotsi vha tshi kha di tshila, nahone vha tshi shuma. Hezwi ndi zwone zwine zwa luțanya vhaanewa avha vhahili.

Uri muanewa ndi mulutanyi, dendele, mupikisi, muanewa *wa round*, muanewa *wa flat* na zwinwe, ri zwi vhona nga ndila ye muñwali a mu olisa ngayo. Kha ri do vhona afha fhasi uri vhañwali vha nga bveledza hani vhaanewa kha mañwalwa avho a jitheretsha.

1.2.3.2 Ndila dza u ola vhaanewa

Vhavhali vha ñivha hani uri muanewa o tou ri rali? Vha ñivha hani uri muanewa ndi *wa round*, *flat*, ndi *confidante* kana muanewa ndi dendele, mulutanyi kana mupikisi? Uri vhavhali vha kone u ñivha izwi zwe ñthe vha fanela u sedza zwine muñwali a amba nga ha vhaanewa avho, kana zwine vhaanewa vhone vhane vha ita na u amba. Izwi zwi ñi fana na kha vhutshilo ha vhathu. Uri ri ñivhe uri muthu o tou ita hani, ri pfa zwine vhañwe vha amba nga, kana ra lavhelesa zwine ene munę a ita na u pfa zwine a amba. Izwi zwi amba uri vhaanewa vha nga vhonala mvumbo dzavho u ya nga hune muñwali wa liñwalwa ja jitheretsha a vha ñalutshedzisa zwone kana nga zwine vha ita na u amba. Ngauralo hu na ndila dzo fhambanaho dza u bveledza mvumbo dza vhaanewa. Hu na ndila ine ya vhidzwa u pfi ndi ya u ñalutshedza, ha dovha ha vha na ndila ine ya vhidzwa u pfi ndi ya u andadza, ya u fhedza ya vha ndila ya u rina madzina. Kha ri sedze afha fhasi uri ndila idzi vhañwali vha nga ñdzi shumisa hani u bvukulula mvumbo dza vhaanewa.

(a) Ndila ya u ñalutshedza

Musi ri tshi amba nga ndila ya u ñalutshedza ri amba nga ha musi tshithu tshi tshi nga ñalutshedzwa vhuvha hatsho ho sedzwa zwe tsha vhumbiswa zwone kana ra amba nga ñhalutshedzo yo livhiswa kha kutshilele kana kuitele kwa tshithu tshenetsho. Muñwali wa liñwalwa ja jitheretsha a nga ñalutshedza nga mvumbo ya muanewa, a tou sumbedzisa uri muanewa o naka, o vhfha, ndi goswi kana u a zwifhesa.

Kha ri sedze kha nganea ya *Thilaiwi* hune muanetsheli a ri vhudza nga mvumbo ya Thilaiwi nga u tou ḥalutshedza.

U vha ንwana muthihī afha muṭani zwa ita uri Thilaiwi a aluwe e ndeňwa ...
Vhudele ha hone ho vha hu honohu ha tshimange.

(Demana 1974:1)

Afha ri khou tou vhudzwa nga vhunderīwa na vhudele ha Thilaiwi. Muanetsheli u khou tou ḥalutshedza. Huňwe-vho muanetsheli a nga ḥalutshedza nga mvumbo ya muanewa o lavhelesa zwine a vha zwone muvhilini wawe. Kha ri dovhe u sedza tsumbo iyi.

Arali dzo vha dzi si thomba dzo thalathala khofheni ndi musi a tshi *do* vha a songo naka zwone. Maṭo awe ndi musi o hula a dovha a tshena lwe muthu a vha a nga sa koni u a fhambanya na a ንwana muṭuku.

(Demana 1974:1)

Huňwe-vho hu kona u ḥivhiwa mvumbo ya muanewa nga u ḥalutshedza vhupo vhune a dzula khaho. Arali hu songo naka kana thundu i songo vhekanywa zwavhuđi, zwi amba uri na zwiito zwa muanewa zwe ralo-vho. Arali hu tshi dzula ho kuna zwi *do* amba uri na ene u na vhudele. Ri sedza fhethu hune muanewa a dzula hone ra kona u ḥivha uri ndi muthu-đe. Mafhungo aya a tovhelaho a nga vha tsumbo yavhuđi ya zwine Adziambei a vha zwone:

Nndu yawe yo vha i tshimangadzo. Makolo ayo a tshi tou kombodza. Nga ngei ngomu hayo u tshi u sa kanda zwavhuđi wa tseremuwa, wa wa. Yo vha i sa ḥivhi zwilavhi. Ayo maguvha a hone! Vhathu vho vha vha tshi sokou ima vha akhamala ...

(Madima 1956:2)

Kha ḥalutshedzo ya nnđu iyi ri a kona u zwi vhona uri Adziambei ndi muthu wa vhudele. Ri nga dovha hafhu ra ḥivha mvumbo ya muanewa

nga zwine vhañwe vhaanewa vha mu ḥalutshedzisa zwone. Nga ndila iyi muñwali u shumisa vhañwe vhaanewa u bvukulula zwine muanewa a vha zwone. Hu nga vha hu u ita zwivhuya kana hu u ita zwivhi. Kha ri sedze aya mafhungo uri ri kone u vhona uri muñwali a nga shumisa hani muñwe muanewa u bvukulula vhuvha ha muñwe:

Nna Adziamei ni tou vha ñwana-de a sa pfi zwine vhahulwane vha amba?

Duvha liñwe na liñwe phungo yanu i ñi nana i tshi ya. We ndi laye wo zwi wana; ni vhutsha ne tshimbela tshire tsha nga tsha ñana la mulo!

(Madima 1956:1).

Afha kha fhungo ili ri a kona u vhona zwine Adziamei a vha zwone. Tshihulwane ndi uri ri khou zwi ñivha nge muanewa muñwe a tou ḥalutshedza nga zwine Adziamei a vha zwone.

Ndila ya u ḥalutshedza yo shumiseswa kha nganea dla Tshivenda. Ndila iyi i takadza ngauri i a kona u buletshedza zwine muanewa a vha zwone hu songo shumiswa maipfi manzhi. Fhedzi-ha i dina ngauri a i ñei vhavhali tshifhinga tsha u tou ñiwanelu uru muanewa a nga vha e muthu-de ngauri u ño vha o tou vhudzwa uru mvumbo yawe ndi ifhio. Ngauralo dzangalelo la vhavhali a li ñutulei lune vha kona u enda na nyaluwo ya nyito zwavhuđi.

(b) *Ndila ya u andadza*

Ndila ya u andadza yone i kwama muanewa ene muñe. Izwi zwi amba uri muanewa u tou ñiandadza. A nga ñiandadza nga ndila dzo fhambanaho. Muanewa a nga ñiandaza u ya nga zwine a ita, kana a ñiandadza u ya nga zwine a amba. Izwi zwi amba uri u ya nga zwine a amba kana a ita, vhavhali vha a kona u ñivha zwine muanewa a vha zwone.

Zwiito zwa vhaanewa zwi bveledza zwinzhi malugana na mvumbo dzavho. Uri nyito ya nganea i ye phanda, muanewa u fanelu u vha a tshi khou ita zwiñwe. Hei ndila ya u sedza zwiito zwa muanewa i a tendisea. Arali hu tshi pfi muanewa ndi muvhni, vhavhalu vha fanelu u mu vhonu a tshi khou ita two vhifhaho, arali hu tshi pfi u na tshiñuhu kha vphonale vhuñuhu hawe nga zwine a khou ita. Kha mañwalwa manzhi a jitheretsha vhavhalu vha kona u vhonu mvumbo dla vhaanewa nga u sedza zwone zwiito zwa vhaanewa avho. Kha ri dzhie bugu i fanaho na *Philiphe a si tshilonda*; afha ri do kona u zwi vhonu uri hu tshi pfi Zodwa ndi jivemu hu vha hu tshi khou sedzwa zwiito zwawe. Zodwa u funa Mukandangalwo, a tshi mu funela lupfumo lwawe. Tshiñwe hafhu u mu funa a tshi tou ñivha zwavhudu uri u na munna. U sa luga hawe hu da ha disumbedza musi a tshi langana na munna uri vha homboke lupfumo lwa Mukandangalwo. Zodwa na munna vha ramba vhatu vha tshikhuwani u da u hwala thundu ya Mukandangalwo. Mukandangalwo u a rwiwa a di tou lamulelwa nga vhone mapholisa. Vho-Magelegele kha *Thonga i pfi ndo vhaña* na vhone vha nga dzhiwa sa tshidaela. Vho-Magelegele vha sanda ñwana na musadzi nga ntñhani ha mufarekano na u tshila tshikhuwani. Zwoñhe zwine vha farisa zwone ñwana wavho na mufumakadzi zwi vha sia vhe tshidaela.

Muñwali u ita a tshi ñetshedza vhaanewa tshifhinga tsha u amba kha nganea. Nyambedzano iyi i na pfariso khulwane kha u bveledza nyito ya nganea. A si nyito fhedzi ine i nga bveledzwa nga nyambedzano, na mvumbo dla vhaanewa dzi a kona u vphonala nga ntñhani ha nyambedzano. Vhaanewa vha nga dovha hafhu u bveledza mvumbo dzavho u ya nga zwine vha amba. Arali muthu a tshi dzula a tshi ñweñwela ri a kona u vhonu uri muthu uyo a nga vha e muthu-de, arali a tshi dzulela u semana na hone ri a kona u ñivha mvumbo yawe. Kha ri sedze kha nganea ya *Maele wa Vho-Mathavha*, hunc Maele a vhudza khonani u ri:

Hai, a tho ngo vhuya nda hangwa, ndo tou pfa ndi tshi khou teledza. Ha, inwi wa hashu, nne ndi nga si zwi kone zwa u shuma mbalo hayani lu si na musi.
(Maumela 1980:5)

Afha Maele u khou tou amba ene muñje uri u a bvafha. Avha vho newa tshuñwahaya uri vha i ite, ene a mbo di i litsha. Izwi zwi a kona u ri sumbedza uri Maele ndi mubva.

Tshiñwe tshifhinga muanewa a nga di wanala a tshi khou amba e ethe, fhedzi zwine a amba zwi tshi khou bveledza vhuvha hawe. Ndila iyí ya u andadza vhañwali vhanzhi a vha i shumisesi ngauri i ita uri hu vhe na mafhungo manzhi. Ndi ngazwo vha tshi shumisesa ya u ɬalutshedza ngauri i ita uri vha ɬavhanye vha khautshedze zwine vha ɬoda u dvhadza nga muanewa. Ndila ya u andadza i ɬuñula dzangalelo la vhavhali ngauri vha vha tshi ɬoda u tou ɬiwanela zwine vhaanewa vha vha zwone nga vhone vhane.

(c) *Ndila ya u shumisa madzina*

Vhañwali vha mañwalwa a litheretsha tshiñwe tshifhinga vha nea vhaanewa madzina ane a bvukulula zwine vhaanewa avho vha vha zwone. Madzina aya vha tou vha nea vha na ndivho ya u ɬoda u sumbedza mvumbo dza vhaanewa avho. Uri hu kone u ɬivhea uri madzina ayo a ambaní, muñwali a nga dovha hafhu a shumisa ndila ya u ɬalutshedza kana ya u andadza. Nga u shumisa ndila ya u ɬalutshedza u do ri huñwe vhukati ha lñwalwa a ɬalutshedza uri dzina ilo li ambaní. Vhavhali vha do kona u zwi vhone uri dzina ilo li na zwine la amba kha muanewa. Nga u shumisa ndila ya u andadza muñwali u do shumisa zwine muanewa a ita na zwine a amba kha u sumbedza uri dzina ilo li nga vha li tshi ambaní. Kha ri sedze kha nganea ya *Dengetenge*; hu na muanewa ane a pfi Marannda. Marannda zwi amba muthu anc a vha na tshelede nnzhi. Ndi zwavhukuma, ngomu kha nganea Marannda o

sumbedza u vha na tshelede nnzhi. Ri kha ḥi vha kha nganea yeneyo hu na muñwe muanewa a no pfī Rolitshana. Dzina iļi ḥi amba uri vhe vha vha vha tshi andana a vha tsha andana. Kha nganea ho vha na he Rolitshana a sumbedza uri o litshana na Vho-Raele. Kha *A si ene* hone ri na muanewa a no pfī Maluṭa. Maluṭa ndi muthu a no luṭanya. Kutshilele kwa Maluṭa afha ku disumbedza ku kwa u luṭanya Muhanwelwa na Adziambēi. Izwi zwi ḥa zwa ri sumbedza uri dzina a ḥi ambi tshithu arali hu si na u ḥalutshedza kana u sedza zwiito zwa muanewa.

Afha ri a kona u zwi vhona uri vhaanewa na nyolo yavho zwi na ndeme vhukuma kha u ola therō na puloto. Fhedzi-ha, vhaanewa vha nga si sokou vha muyani. Hu na hune vha tshila hone. Izwi zwi ḥa zwa ri sumbedza uri hune vhaanewa vha tshila hone hu na ndeme na hone kha u ḥutuwedza vhuvha havho. Ngauralo afha fhasi ri ḥo lingedza u hasaledza nga ha fhethu hune mafhungo a bvelela hone na tshifhinga tshine a bvelela ngatsho.

1.2.4 Fhethuvhupo na tshifhinga

Mafhungo mañwe na mañwe, kana zwiitei zwiñwe na zwiñwe kha jiñwalwa ja jitheretsha zwi itea huñwe fhethu nga tshiñwe tshifhinga. Henefha ndi hune kha bugu ino ra ḥo hu vhidza uri fhethuvhupo na tshifhinga. Musi ri tshi amba nga fhethuvhupo ri khou amba nga henefho hune zwiitei zwa khou bvelela hone. Hu nga vha hu tshikhuwani, hu nga vha hu mahayani, hu nga vha hu ngomu nduni, hu nga vha hu musanda, hu nga vha hu tshikoloni kana kerekeni zwaho, tenda ha vha hu hone hune zwiitei zwa khou bvelela hone. Vhunzhi ha vhavhali musi vha tshi vhalā jiñwalwa ja jitheretsha vha sedza fhethu vho lavhelela tshikhuwani kana mahayani. Zwauri mafhungo a khou bvelela musanda, muñani, tshikoloni, mulamboni, dipeni a vha zwi lavheleli. Na musi hu tshi nga hu a senguluswa hu sedzwa fhedzi uri mafhungo a khou bvelela tshikhuwani kana

mahayani. Arali mafhundo a tshi khou bvelela tshikoloni, kha ri lingedze u sedza uri zweṭhe zwine zwa khou itea afho tshikoloni zwi a tendisa u vha hu tshikoloni, zwifhaṭo na zwishumiswa zwi a tendisa u vha zwi zwa tshikoloni. Na kerekene kha ri hu sedze nga iṭo lenelo. Arali hu tshikhuwani kha ri ḋivhudzise uri ndi zwifhio zwine zwa sumbedza uri ndi tshikhuwani, arali hu musanda na hone kha ri divhudzise nga zwine zwa khou bvelela heneffo. Zweṭhe zwine zwa bvelela heneffo zwi fanela u tendisea uri ndi heneffo he ra bu. Kha ri sedze kha nganea ya *Thonga i pfi ndo vhada*; hu na fhethuvhupo ha mahayani, hu na fhethuvhupo ha tshikhuwani, hu dovha ha vha na fhethuvhupo ha tshikoloni, ha ḋi vha-vho na fhethuvhupo ha nđuni ngei Meadowlands. Ri fanela u sedzulusa uri zwine zwa bvelela kha fhethuvhupo afha hunzhi he ra bu hu a tendisea u vha heneffo. Kha *Elelwani* mafhundo a khou bvelela mahayani, ri dovha hafhu ra vha na fhethuvhupo ha musanda, ha ḋi dovha-vho ha vha na fhethuvhupo ha mulamboni. Ri fanela u sedzulusa na heneffa uri zwine zwa itea musanda zwi hu bveledza hu heneffo; zwine zwa itea mulamboni zwi hu bveledza hu heneffo.

Tshifhinga na tshone tshi kwama zwine zwa itea. Mafhundo kana zwi no khou bvelela zwi khou bvelela nga tshifhinga tshifhio? Mafhundo a khou bvelela nga tshifhinga tsha musalauno? Mafhundo a khou bvelela nga tshifhinga tsha muasauļa? Izwi zwiitei zwi khou bvelela vhusiku kana masiari, tshilimo kana vhuriha? Afha ri khou lingedza u sumbedza uri malugana na tshifhinga a hu sedzwi masalauno na musalauļa fhedzi, hu nga sedzwa-vho dzikhalañwaha na tshifhinga tsha ḫuvha. Phungo līhulu ndi u sedza u tendisea na u sa tendisea ha tshifhinga itsho. Kha ri sedze nganea i fanaho na *Elelwani*; mafhundo a khou bvelela nga tshifhinga tsha musalauļa. Hu na zwinzhi zwine ri nga tikedza ngazwo. U tshimbila nga milenzhe lwendo lulapfu, kuvhingele kwa vhafumakadzi, u nanga munna, u sinda, u kuvha mulamboni na zwiñwe. Fhedzi-ha hu na hune mafhundo a bvelela vhusiku; afha ri amba musi vhaselwa vha tshi khou sinda. Kha ri lingedze u wana zwine

zwa sumbedza uri nangoho ho vha hu vhusiku. U lila ha magwitha i nga vha inwe ya tsumbo. Kale ho vha hu tshi sindwa vhusiku.

Fhethuvhupo na tshifhinga zwi tshimbila zweathe. Zwiitei zwi bvelela kha fhethuvhupo hukene nga tshifhinga tshikene. Fhedzi-ha ri fanelu u vhona uri fhethuvhupo na tshifhinga zwi bveledzwa hani kha līnwalwa ja litheretsha. Afha fhasi ri haseledza nga ha ndila dza u bveledza fhethuvhupo na tshifhinga.

1.2.4.1 Ndila dza u bveledza fhethuvhupo na tshifhinga

Fhethuvhupo hu nga bveledzwa nga ndila dzo fhambanaho. Muñwali a nga tou ḥalutshedza uri fhethuvhupo hu hani, muñwali a nga tou andadza fhethuvhupo na tshifhinga nga u shumisa vhaanewa.

(a) *Ndila ya u ḥalutshedza*

Ndila ya u ḥalutshedza ndi yone ine ya shumiseswa nga vhañwali vha phurosa ya Tshivenda kha u sumbedza fhethuvhupo na tshifhinga. Vhavhali-vho na vhone musi vha tshi vhala vha sedzesu zwe ḥalutshedzwaho malugana na fhethuvhupo na tshifhinga. Afha muñwali u shumisa muanetsheli u ḥalutshedza zwi fanaho na mudi wa muthu, muvhundu une vhatu vha dzula khawo, musanda, qorobo, na dzithavha; tshifhinga tshire zwiitei zwa khou bvelela ngatsho. Kha ri ḥole kha nganea ya *Mafangambiti*; afha hu tshi ḥalutshedzwa nga vhupo ha Maneledzi hu pfi:

Kha lino ja hashu la Maneledzi, u tshi sedza shango wa wana ji songo tsha naka, lo no sokou tshenuluwa. Miri minzhi matavhi a tshee dzithamu, o sokou pumu hu si na mañari. O vha a tshi do tsuma hani lurere, hafhu lwo vha lu tshi do ralo u tuma lwa fhisiva lu tshee lutete, lwa mbo di puta lwa moða lwa wela

fhasi. Miri minzhi arali muthu a songo tou sedza zwavhuđi o vha a tshi ri yo oma, mathina ngeno zwi songo ralo. Huno fhasi u tshi sedza u tshi vhona hatsi ho oma ho sokou te, na hone ho no tou sala zwigunuthelo. Ha đi nga masimuni mađanga na dzitsworoti ho no tou sala vhumbalembale, zwe fhedzwa nga thakha hafhu.

(Maumela 1975:1)

Kha mafhungo a re afho nt̄ha, ri a kona u zwi vhona uri mafhungo a khou bvelela nga tshifhinga tshivhi vhutshiloni ha vhathu. Nga tshifhinga itshi a hu na mvula, nahone miri yo oma. Izwi zwa sumbedza uri mafhungo a khou bvelela vhuriha. Hu ambiwa nga ha mađanga na lurere lu sa athu u bva. Ri nga dovha hafhu u wana tsumbo ya ḥalutshedzo ya fhethuvhupo kha nganea ya *Elelwani* hune ha khou ḥalutshedzwa nga ha kudzulele kwa muđi wa vhamusanda Vho-Ratshihule. Wone u ḥalutshedzwa ngaurali:

Muđi wa luteto: wo hula u tshi ya hangei kule, ngeno wo ḥangana wođhe nga luhura lwe lwa fhandwa nga mukoto wa u dzhena muđini. Luvhande lwa khoro lwa sielwa ngomu. Khoroni nga fhaļa thungo ha vha na miumo mivhili i re tsini na tsini, i tshi ya matavhini ya mbo đi ḥangana ya vha tshitihu tshithihi. Nga fhasi hayo ha vha na matombo a si gathi e e telele, a zwidzulo zwa vhakalahha vha khoro. Vhukati ha khoro na zwiđanga zwe zwa furalela khoro ho ima tshivhambo. U ngeno khoroni, musanda hu hangei bvungwi ha muđi wođhe. Zwaho hu tshi tou vhonala ḥodzi dla mafasho.

(Maumela 1976a:17)

Kha mafhungo aya o topolwaho ri a kona u vhona tshifanyiso tsha muđi une wa khou ambiwa ngawo. Muanetsheli u sumbedza zweđhe zwine zwa wanala afho muđini nga u tou ḥalutshedza. Muvhali ha tou điwanela uri muđi uyu u nga vha wo ima hani. U ḥalutshedzwa ha muđi uyu hu fanela u vha na vhushaka na theroy ya nganea. Fhethuvhupo hu songo sokou dzheniswa hu si na mushumo kha u bvededza theroy. Afha kha ḥalutshedzo yo ḥetshedzwaho afho nt̄ha, vhupo ha musanda hu

farisa ngauri nyito ya mathomoni a nganea i sudzuluselwa heneffa, nahone ndi hone hune thaidzo ya thasululwa hone. Vhañwali vha Vhavenda, zwi hulu vha tshifhingani tsha u thoma vho vha vha tshi funesa u nea ḥhalutshedzo ya fhethuvhupo na tshifhinga mathomoni a liñwalwa ja liñheretsha. Kuitele ukwu ku nga ku khou fhela kha vhañwali vha mañwalwa a liñheretsha vha tshifhinga tsha zwino ngauri vha vho shumisesa nyambedzano vhukati ha vhaanewa.

(b) Zwiito zwa vhaanewa

Nga nthani ha zwiito zwa vhaanewa vhavhali vha a kona u vhona hune mafhungo a khou bvelela hone na tshifhinga tshine a bvelela ngatsho. Izwi zwi itiswa ngauri vhatu vha na kutshilele kwo fhambanaho. Vhañwe vha tshi tshila ngaurali, vhañwe vha tshila nga ndila yavho-vho. Zwiito zwa vhaanewa zwi sumbedza nyimele ya zwa matshilisano, polotiki, ikonomi, vhurereli na mvelele ya vhatu. Kurabelele kwa vhatu na zwine vha shumisa vha tshi rabela zwi a kona u bvukulula fhethuvhupo na tshifhinga. Kuitele kwavho malugana na zwa u unda miña yavho, kutshimbidzele kwavho kwa zwa muñani, kuvhusele kwavho kwa vhatu, na zwone zwi a kona u sumbedza vhavhali uri mafhungo a nga vha a tshi khou bvelela ngafhi nahone nga tshifhinga tshifhio. Kha ri sedzese zwine zwa shumiswa malugana na vhuendi musalauno na kha tshifhinga tsha musalaunja, tshikhuwani na mahayani. Kha ri dovhe ri sedzese zwishumiswa zwa kerekeni, zwishumiswa zwa tshikoloni, zwine vhatu vha ita musi vhe tshikoloni kana vhe kerekeni. Zwoñhe hezwi zwi a kona u ri bvukululela uri mafhungo a nga vha a tshi khou bvelela ngafhi nahone nga tshifhinga tshifhio. Izwi zwa dovha zwa sumbedza uri vhatu vha nga ita zwithu kha vhupo ho fhambanaho nga tshifhinga tsho fhambanaho. Kha ri dzhie tsumbo ya nganea ya *Philiphise a si tshilonda*; kha nganea iyi ri vhona kutshilele kwa Zodwa, ane zwa sa mu lemele u vhingwa nga muñwe munna hone a na munna wawe. Ri dovha hafhu ra mu wana a

tshi dzhia thanziela ya ñwana wa mme awe a i shumisa u wana mushumo wa vhunese hone a songo dzenela pfunzo dla vhunese. Ri a zwi ñivha uri vhutshilo ho raloho vhu tshilwa ngafhi, nahone kha tshifhinga tshifhio. Fhedzi-ha ri tshi sedza Tibani, mufumakadzi wa Mukandangalwo, ri wana vhutshilo hawe ho fhambana na ha Zodwa. Tibani u kondelela munna naho a tshi sumbedza uri ha fulufhedzei, nahone ha tsha mu funa. Tibani u a ñonifha vhabebi vha munna wawe. Izwi hafhu zwi a kona u ri sumbedza uri Tibani u tshila kha vhupo ha mahayani nahone nga tshifhinga tsha musalauno. Arali ri nga dovha hafhu ra ñola nganea i fanaho na *Musandiwa na khotsi Vho-Liwalaga*, zweþe zwine vhaanewa vha ita tshikoloni zwi sumbedza vhupo hu ha tshikolo, zweþe zwine vhaanewa vha ita sibadela zwi sumbedza vhupo hu ha sibadela.

Zwine vhathu vha ambara, zwine vha shumisa miñani yavho, vhuendi vhune vha shumisa, na zwone zwi a kona u bvukulula hune mafhungo a nga vha a tshi khou itea hone na tshifhinga tshine a nga vha a tshi khou itea ngatsho. Kha nganea ya *Elelwani* hu ambiwa nga ha u ambara miñwenda na vhukunda zwine zwa vha zwa mvelele ya Tshivenda. Hu kha ñi vha kha nganea yeneyi hu dovha hafhu ha tshimbilwa nyendo ndapfu nga milenzhe vhathu vha tshi ya mungomeni. Vhañwe vha a vhuya vha tou lovha ndilani nga ntshani ha lwone lwendo lulapfu. Izwi zwi a sumbedza zwavhuði uri mafhungo a khou bvelela mahayani nga tshifhinga tsha musalauno. Ri dovha hafhu ra wana vhasidzana vha tshi tshimbila vhusiku musi vha tshi ya mudini wa Vho-Ratshihule. Zwi a sumbedza uri ndi vhusiku ngauri hu ambiwa nga u lila ha makhwitha.

Ndila ya u shumisa zwiito zwa vhaanewa kha u ola fhethuvhupo ndi yone ndila i takadzaho. I vha yone i takadzaho ngauri vhavhali vha tou ñiwanelo fhethuvhupo na tshifhinga nga vhone vhane. A hu na muñwe muanetsheli ane a tou vha vhudza uri mafhungo a khou bvelela ngafhi nahone nga tshifhinga tshifhio. Fhedzi-ha ndila iyi ya u ola fhethuvhupo

a i naki i tshi tou shumiswa i yōhe, i di naka i tshi vanganywa na yneyi ya u tou ḥalutshedza.

(c) Kuambele

Luambo ndi iñwe ndila ine muñwali a nga i shumisa u sumbedza fethu hune mafhingo a khou bvelela hone. Vhathu vha dzulaho fhethuno fhambanaho nga zwifhinga zwo fhambanaho vha amba nga ndiladzo fhambanaho. Hu na vhathu vhane vha wanala mahayani, dzidorooni, musanda, zwikoloni, mirunduni na huñwe. Havha vhathu vhane ha wanala fethu ho fhambanaho vha amba nga ndila dzo fhambanao. Tshivenda na tshone tshi na dzidailekite dzo fhambanaho. Vhaambvha dzidailekite idzi na vhone vha na hune vha fhambana. Ngauralo, muvhali u a kona u vhona uri muanewa mukene a nga vha e wa dailekite nkene ine ya wanala hukene nga nñhani ha u pfa zwine a mba na zwine a ambisa zwone, muanewa a nga vha muthu ane a dzu musanda, kana e muthu ane a dzula tshikhuwani. Zwoñhe izwi zi pfala nga kuambele kwa muanewa. Luambo lwa vhathu vhaswa vo fhambana zwi hulu na lwa vhathu vhalala. Zwenezwo zwi a konau ri sumbedza uri mafhingo a nga vha a tshi khou bvelela kha tshifhiga tshifhio. Kuambele kwa vhathu vhe kerekene kwo fhambana na kwa vhathu vhe musanda. Kerekene hu ambiwa nga zwa ha Mudzimu, one musanda hu tshi ambiwa luambo lune lwa pfi ndi lwa musanda. ha ri sedze luambo lu no ambiwa musanda wa Makovheni kha *Elelwani* ri dovhe ri sedze luambo lu no shumiswa kerekene kha *Vho-Rammbe*. Vhañwe vhaanewa musi vha tshi amba vha a dzenisa maipfi o pambiwaho u bva kha dziñwe nyambo, izwi zwa sumbedza fhethuvhupo na tshifhinga tshine zwiitei zwa khou bvelela ngatsho Nga u pamba maipfi a tshikhuwa ri a kona u zwi vhona uri mafhung a khou bvelela vhuponi ha musalauno hune pfunzo yo no tou dzherlala. Nga u pamba maipfi u bva kha dziñwe nyambo dza vharema ri a kona u

zwi hona uri vhupo hu nga vha hu tsini na lushaka lwonolwo kana hu dzidroboni hune vhathu vhothe vha wanala vho sokou tangana.

Ndil yeneyi ya u bveledza fhethuvhupo na tshifhinga na yone ndi yavidi musi hu tshi lavheleswa uri vhavhali na vhone vha shela muhzhe nga u diwanelo uri fhethuvhupo na tshifhinga hu nga vha hu ngai. Nyolo ya fhethuvhupo na tshifhinga i nga naka zwi hulu arali vhawali vho shumisa ndila idzi tharu dze ra bula afha nthia. Vha songo shunisa ndila nthihi. Phungo lihulwane ndi la uri zwe the zwine zwa shunisa u bveledza fhethuvhupo na tshifhinga zwi fanela u vha na musumo kha u bveledza nyito ya linwalwa la litheretsha.

Zwhe puloto, ther, vhaanewa, fhethuvhupo na tshifhinga zwi bveldza nga ndila ine muñwali a i shumisa kha u zwi divhadza. Kanh muñwali u shumisa muanetsheli u divhadza thodea idzo dzothe dze a bula afho nthia. Izwi zwi sumbedza uri muanetsheli u na ndeme khai bveledza ther ya linwalwa la litheretsha. Afha fhasi ri do lingedza u hiedza nga ha muanetsheli kha mañwalwa a phurosa.

1.2; Vhuanetsheli

Munumo wa bugu ndi u pfukisela mafhundo u bva kha muanetsheli u ya ha muvhali. Zwenezwo muanetsheli na muvhali vha na ndeme khui kha linwalwa la litheretsha. Ra vhuya ra thoma u amba nga munetsheli na muvhali ri vha ri tshi khou amba nga vhuanetsheli. Mu ri tshi amba nga vhuanetsheli ri vha ri tshi khou kwama ndila ine maiungo a anetsheliswa zwone na uri muanetshelwa ene a swika hani kha. Ri nga tou ri vhuanetsheli vhu kwama vhuimo vhune vhavhali vhaanganedza mulaedza vhe khaho, na vhuimo vhune muanetsheli a anehela e khaho. Arali hu tshi khou tou haseledzwa musi vhathu vho dzua, muthetshelesi na muanetsheli vha vha vho tou livhana zwihañuwo. Ngauralo vhuimo havho vhu vha vhu tshi tou vhonala

zwavhuđi. Fhedzi-ha, kha maňwalwa a phurosa vhuimo vhune muvhali a ḥanganedza mafhundo e khaho a vhu vhi vhuthihi, na ha muanetsheli na hone a vhu vhi vhuthihi. Ngauralo ri nga tou ri muňwali u shumisa vhuimo ho fhambanaho ha muanetsheli kha u anetshela zwiitei na mafhundo ngomu kha liňwalwa ja phurosa. Ri a ḏivhudzisa sa vhavhali uri muanetsheli u ri ḏivhadza vhaanewa, nyito, fhethuvhupo na tshifhinga e kha tshiimo-de. Henefha ri fanelu u zwi ḏivha zwavhuđi uri muňwali a si ene ane a anetshela mafhundo. Muňwali u nanga muanetsheli ane a tama u ḏivhadza mafhundo ngae uri a anetshela vhavhali. Muňwali a nga nanga muanetsheli ane ri nga tou mu bula nga dzina u anetshela mafhundo kha nganea kana nganeapfufhi. A nga kha di vha e muanewa muhulwane kana e muanewa zwawe ane a anetshela mafhundo nga ha muanewa muhulwanne. Huňwe-who ri nga wana uri muanetsheli ha vhonali kha liňwalwa. U anetshela mafhundo a sa disumbedzi uri ndi nnyi. Onoyu ri songo swika hune ra vho mu dzhia sa muňwali. Muňwali u tou vha o shumisa muanetsheli a sa disumbedzi kha liňwalwa jeneļo.

Hu na vhuimo vhuvhili vhuhulwane vhune muňwali a nga vhu shumisa kha u pfukisela mafhundo u bva khae u ya kha muvhali. Muňwali a nga shumisa muanetsheli ane a vha kha vhuimo ha u thoma. Onoyu muanetsheli ri nga mu vhidza uri ndi muanetsheli-muthu wa u thoma. Vhuimo vhuňwe ndi ha muanetsheli ane a vha kha vhuimo ha vhuraru. Onoyu ndi ane a vhidzwa u pfi muanetsheli-muthu wa vhuraru. Kha ri lingedze u sumbedza kushumisele kwa vhaanetsheli avha kha maňwalwa a ḥitheretsha nga u angaredza na kha a Tshivenda.

1.2.5.1 Muanetsheli-muthu wa u thoma

Samusi ro no di sumbedza afho n̄ha, muanetsheli-muthu wa u thoma ndi muanetsheli ane a vha kha vhuimo ha u thoma kha nyambedzano. Kha u anetshela hawe mafhundo u tou disumba uri n̄ne. Hoyu

muanelsheli u vha a tshi khou anetshela e kha vhuimo ha u thoma sa muanewa a re kha l̄inwalwa ja l̄itheretsha. A nga vha e muanewa ane zwiwo zwa khou bvelela khae, kana e muanewa ane a tou vha na ndivho ya zwine zwa khou bvelela. Kanzhi vhavhali vha a kona u tou mu sumba vha mu bula na nga dzina ngauri u vha a songo dzumbama. Hoyu muanelsheli kanzhi u vha e tsinisa na mafhungo. Ngauralo zwine a anetshela zwi tou tendisea tshoṭhe. Kha mañwe mañwalwa muanelsheli uyu a nga anetshela e kha vhuimo ha muanewadendele, ane a do vha a tshi khou anetshela mafhungo ane a kwama vhatshilo hawé. Hone kha mañwe mañwalwa a tshi do vha e muanewa zwave ane a ñivha zwinzhi nga ha zwe bvelelaho kha muanewadendele. Izwi zwi amba uri muanelsheli u ñivha zwinzhi nga ha muanewadendele.

Kha phurosa ya musalauno ya Tshiven̄a, vhañwali vhanzhi a vho ngo shumisa ndila iyi ya u anetshela. Ndila iyi ya u anetshela yo shumiswa kha *Mafangambiti*. Kha nganea iyi ri vthona muanelsheli e muanewa zwave ane a khou anetshela nga ha mboho Mafangambiti ine ya vha ene muanewadendele. Muanelsheli u anetshela nga zwe bvelelaho vhatshiloni ha Mafangambiti u bva vhatshiloni hayo u swika i tshi fa. Vho-Magwabeni na vhone vho shumisa ndila iyi kha *Zwi do fhela ngani* na *Gundo*. Hoṭhe kha nganea idzi muanelsheli ndi muanewadendele ane a khou anetshela nga zwe mu bvelelaho vhatshiloni. Muñwe muñwali o shumisaho ndila iyi ndi Vho- Madima kha *Mmanga Mawelewele*. Afha na hone hu shumiswa muanewa zwave u anetshela mafhungo nga ha muanewadendele. Hu di vha-vho na dzinwe nganea dzo shumisaho ndila iyi ya u anetshela. Nganeapfufhi dzo shumisaho ndila iyi ndi nnzhi. Hu na maanea manzhi ane khao ha vha ho shumiswa muanelsheli-muthu wa u thoma. Muanelsheli a nga vha a tshi khou anetshela nga lwendo lwe a fara kana zwe a ita.

Ndila iyi ya u anetshela i ita uri vhavhali vha shele mulenzhe kha nyaluwo ya nyito ngauri vha tou pfa mafhungo kha muanelsheli we zweṭhe zwa itea e heneffo. Kuanetshele ukwu ku ita uri vhavhali vha

tende kha zwe^othe zwe iteaho ngauri vhaanetsheli vha anetshela zwe vha tou vhona kana vha vha vho shela mulenzhe khazwo.

1.2.5.2 Muanetsheli-muthu wa vhuraru

Kha ndila iyi ya u anetshela, muanetsheli u vha a tshi khou anetshela nga ha muanewadendele e kha vhuimo ha vhuraru. U anetshela nga zwe bvelelaho kha muñwe muanewa. Muanetsheli uyu u ñivha zwe^othe nga ha vhaanewa na zwine vha ita. U a kona u bula na zwine muanewa ane a khou amba ngae a vha a tshi khou humbula. Hoyu muanetsheli u anetshela e nnda ha mafhundo a no khou bvelela, nahone u vha e kule na nyito yeneyo. Vhavhali a vha koni u bula dzina ñawe. Kha ri sedze kha *Ngavhe*; muanetsheli ndi nnyi? Ri nga kona u bula dzina ñawe?

Muanetsheli a ri koni u bula dzina ñawe ngauri a vha e kule. Mafhundo a no khou bvelela kha nganea iyi ha mu kwami, ndi ngazwo a tshi anetshela o ima kule. O fhambana na muanetsheli-muthu wa u thoma ane a vha a tshi khou kwamiwa nga mafhundo. Maiñwalwa manzhi a phurosa ya musalauno kha Tshivenda o shumisa ndila yeneyi ya u anetshela. Ndila heyi ya u anetshela i nga khethekanywa u ya nga ndila ñukhu tharu; dzone ndi muanetsheli-mudivhazwo^othe (*omniscient point of view*), muanetsheli-mudivhazwo^othe o kalwaho (*limited omniscient point of view*) na vhuanetsheli-nyandadzi (*dramatic point of view*).

(a) *Muanetsheli-mudivhazwo^othe*

Muanetsheli uyu u ñivha zwe^othe malugana na vhaanewa na zwiito zwavho. Zwe^othe zwine zwa bvelela kha ñiñwalwa la ñitheretsha la phurosa zwi vhonala na u pfala nga zwine muanetsheli uyu a amba. U na maanda a u kona u vhona zwine vhathu vha tshilaho vha si kone u zwi vhona, u a kona u bula tshine muthu a khou humbula, u a kona u bula miloro ya muthu naho o vha a songo edela nae kana muthu uyo o

lorela mbiluni. A hu na na tshithihî tshire vhabhali vha do tshi divha tshire tsha sa do vha tsho fhira kha muanetsheli uyu. Kha ri do sedza tsumbo afha fhasi kha *Maele wa Vho-Mathavha* i sumbedzaho uri nangoho uyu muanetsheli u na maanda a u divha zwothe:

Fhedzi mbiluni yawe Maele a sa zwi funi zwone u dowlana nae. Hu musi a tshi vhona Tshilangano a nga u khou swaswedzana na vhatukana vhe a dowlana navho, Maele a tshi tou pfa a tshi tou tama e ene.

(Maumela 1980:44)

Afha ri a kona u zwi vhona uri muanetsheli u khou amba zwi re mbiluni ya Maele. Maele ho ngo zwi amba. Muanetsheli afha o newa maanda a u dzhenelala ngomu mbiluni ya Maele uri a pfe zwine a khou humbula.

Huiwe-who muanetsheli u a kona u vhona na u divha zwine muanewa a khou lora. Kha *Vho-Rammbebo* muanetsheli u ri:

Vha tshi dovha vha tshi pfi zhambu, vha who lora muđi wo tangwa nga magevhenga, a tshi khou vhidzelela a tshi ri a ḥoda u nwa malofha a muthu. Vha tshi ri vha shavhe vha wana a vha koni u gidima na u fema a vha tsha kona. Vha mbo di ri phapha.

(Maumela 1982b:13)

Muanetsheli o vha a songo edela na mulori musi a tshi lora. Nahone mulori ho ngo tou lora a tshi tou amba. Izwi zwi sumbedza uri muanetsheli o newa maanda a u dzhenelala na kha zwa bvungwi zwa vhatu zwine zwa si kone u swikelea.

Heyi ndila ya u anetshela i bvededa zwine muanetsheli a ḥoda u divhadza. Ngauralo a i tou vha yavhudî tshothe. Arali hu tshi nga hu khou oliwa mvumbo ya muanewa, nga u shumisa ndila iyi vhabhali vha fanela u dzhia zwenezwo zwo buliwhao nga muanetsheli. A vho ngo fanela u vha na kuvhonele kwavho malugana na mvumbo iyo. Kha

ri sedze mvumbo ya Vho-Mukumela kha Zwa mulovha zwi a fhela i tshi khou anetshelwa nga u shumisa ndila iyi.

Mufumakadzi mutswuku wa khofheni ha marama o ɏalaho, na maɏo mahulu, ane tshifhatuwo tshawe tsha dzula tshi tshi nga ndi tsha muthu ane a ɏoda u sea. Mbifho yo ɏodou ɏiswa nga thoho ya tshitiko na zwid̄evhe zwit̄uku, na ɏhafu dzo vhumbwaho zwavhuði dza vho iti mapetanyana. Ngeno kha muvhili vhukuma vha tshi tou vha tshinada tsha musadzi.

(Maumela 1973:8)

Afha kha mafhungo aya hu khou anetshelwa nga mvumbo na tshiimo tsha Vho-Mukumela. Hu si na u thoma u dihumbulela, vhavhali vha mbo ði dzhia zwenezwo zwine zwa ambiwa nga muanetsheli. U ya nga muanetsheli, Vho-Mukumela vha sumbedzwa sa muthu o vhifhaho. Mbifho yavho vhavhali vha i ðivha nga nñhani ha zwine muanetsheli a amba. Muvhali a nga kha ði vha dzhia vha songo vhifha arali o tou vha vhona nga ene muñe. Fhedzi ngauri u dzhia zwo ambiwa nga muanetsheli, u vha vhona sa muthu o vhifhaho.

Nga u shumisa ndila iyi ya u anetshela, muanetsheli a nga ɏalutshedza nga ha mvumbo ya muanewa, fhethu na tshifhinga hune mafhungo a khou bvelela hone, a nga ɏalutshedza nga ha mutsho, a nga ɏalutshedza nga ha zwine zwa khou bvelela. Fhedzi-ha, ndila iyi i ða ya sa vhe yavhuði musi muanetsheli a tshi vho ɏewa tshifhinga tsha u ɏea mahumbulwa nga ha zwine a khou ɏalutshedza. Vhavhali vhone vha vha vho vhewa kule na zwine zwa khou bvelela ngauri vha tou anetshelwa. Zwenezwi vhavhali vha tshi khou vhala a vha vhuyi vha pfa huñwe hu na u ɏut̄ulea dzangalelo ngauri mafhungo oþhe vha tou anetshelwa.

(b) Muanetsheli-mudivhazwothe o kalwaho

Nga u shumisa ndila iyi ya u anetshela, muñwali u ita uri vhavhali vha kone u vhona zwi no khou bvelela kha liñwalwa la phurosa nga nthani ha zwine muñwe muanewa a vhona na u pfa. Afha muñwali u nanga muñwe muanewa kha liñwalwa la phurosa, a anetshela zweþhe zwi no khou bvelela nga ha vhaanewa na zwine zwa khou bvelela u firisa vhone vhaanewa, vhane zwine zwa khou bvelela zwa vha zwi tshi khou bvelela khavho. Ri songo ḥanganyisa muanetsheli-muthu wa u thoma na lushaka ulwu lwa muanetsheli. Uyu mafhungo oþhe a ða nga khae, fhedzi hu tshi khou anetshelwa nga ndila ya muanetsheli-muthu wa vhuraru. Hoyu muanewa ndi ene ane a vhonealesa, avha vhariwe vha tshi ði vha vhe hone. Heyi ndila ya u anetshela nga tshikhuwa vha ita vha tshi i vhidza uri *stream of consciousness*. Abrams (1981:144) a tshi ṭalutshedza ndila iyi ya u anetshela u ri:

The narrator tells the story in the third person, but confines himself to what is experienced, thought, and felt by a single character, or at least by a very limited number of characters, within the story.

(Muanetsheli u anetshela tshitiori e kha vhuimo ha muthu wa vhuraru, fhedzi nyanetshelo yawe i livhiswa kha tshenzhemo, mihumbulu na zwine zwa pfiwa nga muanewa muthihi fhedzi, kana vhaanewa vha si gathi kha tshitiori tshenetsho.)

Tshidini tsha ndila iyi ya u anetshela ndi uri a i nei vhavhali tshifhinga tsha uri vha kone u ðivhonela nga vhoþhe, zweþhe vha zwi vhona nga nthani ha onoyu o nangwaho uri zweþhe zwi vhoneale zwi tshi ða ngae.

Ndila iyi ya u anetshela a yo ngo ðowelea kha vhaiwali vha mañwalwa a phurosa ya vharema. Kha Tshivenda hone mañwalwa o shumisaho ndila iyi ha gathi. Liñwalwa li tou ðivheaho zwavhuði ndi ja Vho-

Madima ji no pfi *Mađuvha ha fani* jine khađo vhavhali vha kona u diđva zwođhe zwi no khou bvelela kha nganea ho lavheleswa muanewa o nangwaho. Kha nganea iyi, ri wana ho nangwa Vho-Meriamu, vhane vha vha khaladzi a muanewadendele Musiïwa. Nganea i khou amba nga nganeavhutshilo ya Musiïwa. Kha nganea iyi, vhutshilo ha Musiïwa u bva vhuđukuni hawe u swika a tshi aluwa a vha na muđa, vhavhali vha vhu pfa nga Vho-Meriamu vhane vha shumiswa u anetshela vhatu vho đaho vhuđamboni ha ñwana wa Musiïwa. Vhavhali vha kona u pfa nga ha u tambula ha Musiïwa a tshi tambudzwa nga Vho-Mubvatshođe. Musiïwa o dzhena tshikolo nga ndila i kondaho. Mvumbo ya Vho-Mubvatshođe na Musiïwa vhavhali vha dzi pfa nga zwine Vho-Meriamu vha anetshela. Nyito ya kha nganea na yone i pfala nga zwine Vho-Meriamu vha amba.

(c) *Vhuanetsheli-nyandadzi*

Musi hu tshi anetshelwa nga u tou anđadza, muanetsheli u anetshela mafhungo kana zwine zwa itea a sa dzheneleli ngomu kana u ñea mahumbulwa malugana na zwine a khou anetshela. Izwi zwi amba uri arali a tshi khou anetshela nga ha mvumbo ya muanewa, u do anetshela hu si na u sumbedza uri ene mvumbo iyi u i vhone hani. Ene u tou bula fhedzi zwine a zwi vhone. A nga si bule uri muanewa ndi wavhuđi kana a si wavhuđi. Vhavhali vha lavhelelwa u tou diwanela nga vhone vhane kha zwine zwa do vha zwo bulwa uri mvumbo ya muanewa ndi ifhio. Izwi zwi di fana na musi hu tshi khou t̄alutshedzwa nga ha fhethuvhupo na tshifhinga. Kha ri do vhone u t̄alutshedzwa ha mvumbo ya Mukandangalwo kha *Philiphise a si tshilonda* afha phasi:

Mukandangalwo zwino khoyu a tshi khou tshimbila-vho afha kha pheivimennde. *Muthannga mulapfu mutswuku wa ndele na đafu na muvhili wo edanaho ene mune, ningy yone i ndapfu. Mađo mahulu a tsie ndenya na*

thaha ndapfu, u lapfi zwituku. Mulomo wone ndi wa mbemba ndenya.

(Maumela 1983:1)

U swika afha muanetsheli o tou buka fhedzi zwine a vhona kha Mukandangalwo. A hu na he a sumbedza uri Mukandangalwo o vhfifa kana o naka. Zwothe izwi o zwi siela vhavhali uri vha haṭule. Tshine tsha tou takadzesza nga u shumisa ndila iyi ya u anetshela ndi uri muñwali u a shumisa vhaanewa vhe kha nyambedzano u bveledza nyito ya liñwalwa ja phurosa kana mvumbo dza vhaanewa na fhethuvhupo na tshifhinga. Vhaanewa ndi vhone vhane vha tou dzhenelela vhukuma kha u alusa nyito ya liñwalwa ja phurosa. Kha ri do sedza nyambedzano ya Vho-Laedzani musi vha tshi khou amba nga ñwana wavho Thambatshira kha *Thonga i pfi ndo vhađa*:

Thambatshira u tou vha ha pfi ñwananga. Zwauri u tou vha tsiwana ya tsiwana heyo ha vhuyi a nga u a zwi londa lini. U do tou kholwa ñvha ñine vha do tou vhuya na Mukhađa wavho vha ri hwilimisa Vho-Magelegele. Ndi amba ngauri a si zwino vha tshi khou di gwa ja uri ri tuwe hafha mudini wavho.

(Demana 1985:1)

Kha zwine Vho-Laedzani vha amba, vhavhali vha kona u ñivha uri Thambatshira ha na muñhogomeli. Naho khotsi e navho, a vha londi muñta wavho. Vhavhali vha kona hafhu u vhona uri hu na khudano vhukati ha Vho-Magelegele na Vho-Laedzani na ñwana Thambatshira. Khudano afha i vhonala i tshi khou ñiswa nga mufarekano ane Vho-Magelegele vha vha nae, ane afha a vhidzwa u pfi ndi Mukhađa. Musi vhavhali vha tshi tou thoma u vhala nganea iyi, vha a kona u zwi vhona uri zwine zwa khou lavhelelwa khayo ndi zwifhio na uri zwiito zwi nga aluwa hani u ya mañhakheni. Zwothe izwi a zwi khou pfala nge zwa anetshelwa nga muanetsheli, zwi khou pfala nge zwa bva kha nyambedzano ya vhaanewa. U swika zwino ri a kona u zwi vhona uri ndila iyi ya u anetshela a i tou ñalutshedza, i tou sumbedza zwine zwa khou bvelela.

Vhuanetsheli ndi hone vhunc ha langa vhavhali malugana na nyaluwo ya nyito, kubveledzele kwa vhaanewa na fhethuvhupo na tshifhinga. Kha zweþhe izwi, muñwali u vha a tshi khou shumisa luambo u zwi bveledza. Kha u anetshela, u ola fhethuvhupo na tshifhinga, u ola mvumbo dza vhaanewa na u þalutshedza kualutshele kwa mafhungo, hu shumiswa luambo. Vhañwali vha shumisa luambo nga ndila dzo fhambanaho. Vhañwe vha takalela u shumisa mafhungo mapfufhi, hone vhañwe vha tshi takalela u shumisa mafhungo malapfu; vhañwe vha takalela u shumisa mirero, hone vhañwe vha tshi takalela u shumisa miswaswo. Ngauralo, luambo lu na ndeme khulwane kha u bveledza therero, puloto, vhaanewa, na fhethuvhupo na tshifhinga. Afha fhasi ri do haseledza nga ha kushumisele kwa luambo kha mañwalwa a jitheretsha.

1.2.6 Luambo na tshitaila

Musi ri tshi amba nga luambo na tshitaila kha mañwalwa a jitheretsha ri vha ri tshi khou amba nga ndila ine vhañwali vha shumisa ngayo luambo na tshitaila kha u bveledza þodea idzo dze ra sedzulusa afho ntha. Luambo luñwe na luñwe lu na milayo yalwo, zwenezwo na kha mañwalwa a jitheretsha hu lavhelelwa uri vhañwali vha vhe vho tovhedza milayo iyo. Nga siani ðinwe ri dovha hafhu ra wana uri muthu muniwe na muñwe a tshi tshila u na ndila ine a ita ngayo zwithu, yo fhambanaho na ya vhañwe vhatu. Ngauralo ro tea u sedzulusa uri vhañwali vha mañwalwa a jitheretsha vha bveledza hani hezwi zwine vha ñwala ngazwo. Muñwe muñwali a nga vha a tshi funesa u þalutshedza nzulele ya zwithu, hone muñwe a tshi funesa u ñea vhaanewa tshifhinga uri vha bveledze zwi fanaho na zwenezwo zwo þalutshedzwaho.

Kha luambo na tshitaila kanzhi ri sedza kunangele kwa maipfi o shumiswaho nga muñwali na uri u a shumisa hani. Ri dovha hafhu ra sedza uri maipfi aya o shumiswa hani u vhumba mafhungo. Ri a dovha

ra ḥola uri muñwali u shumisa mafhuno mapfufhi kana malapfu; muñwali u a shumisa mafurase sa mafhuno? Phara na dzone dzi a sedzuluswa kuvhekanyele kwadzo. Muñwali u a shumisa mirero u nakisa luambo lwawe? Zwifanyiso zwa muhumbulo zwone zwi a shumiswa u bveledza mihumbulo?

Ri a zwi ḫivha zwavhuđi uri nganea i nga si vhe hone arali muñwali a sa khou shumisa maipfi. Ngauralo, nganea yođhe yo ḫisendeka nga kunangele kwa maipfi. Arali muñwali a sa koni u nanga maipfi nga ndila yo teaho, nganea yawe i nga si vhe yavhuđi. Muñwali a konaho u nanga maipfi u ita uri na nganea yawe i vhe yavhuđi. Maipfi a nga shumiswa u ola mvumbo dza vhaanewa, a nga shumiswa u ola fhethuvhupo na tshifhinga, a nga dovha hafhu u shumiswa u ola nyito ya nganea yeneyo. Vhañwe vhañwali vha a shumisa maipfi o tou ḫanganedzwaho a tshi bva kha nyambo dziñwe. Kushumisele kwa maipfi aya a ku sokou itwa fhedzi, hu vha hu na ndivho. Maipfi a bvaho kha dziñwe nyambo ha sokou shumiswa arali hu na ane a nga shumiswa kha luambo lwa muñwali. Muñwali a nga shumisa maipfi a bvaho kha nyambo dziñwe ngauri zwishumiswa zwa vha zwi siho kha luambo lwawe, zwa ita uri a kombetshedzee u shumisa maipfi aneo. Tshiñwe tshifhinga muñwali a nga shumisa maipfi a dziñwe nyambo a tshi khou ḫoda u sumbedza mvumbo ya muanewa. Afha u ḫo vha a sa khou ḫoda u sumbedza uri muanewa uyu a nga vha a muthu-de kana a tshi bva ngafhi nga u tou bula. Nthani ha izwi u a shumisa muanewa a tshi bula maipfi a luñwe luambo, izwi zwa kona u sumbedza uri a nga vha a muthu-de. Kha ri ri muthu muñwe a nga amba a tshi dzhenisa na maipfi a tshikhuwa; vhavhali vha a kona u zwi vhona uri muthu uyo o funzea kana u dzula tshikhuwani hune ha dzulelwa u amba tshikhuwa. Tshiñwe tshifhinga a nga vha a tshi ḫoda u sumbedza fhethuvhupo na tshifhinga. Nga kushumisele kwa maipfi a tshikhuwa kana a luñwe luambo kha nyambo dza vharema, vhavhali vha a kona u vhona uri muthu uyo a nga vha a tshi bva ngafhi. Huñwe vha a kona u vhona uri muthu ndi Muronga kana Munia nga nthani ha kushumisele kwa

maipfi. Ndi a tenda uri ri a kona u zwi vhona uri kunangele kwa maipfi ku na mushumo muhulwane kha mañwalwa a litheretsha. Vhañwe vhañwali vha a shumisa maipfi a tshikale kha luambo, hu u ḥoda u sumbedza mvelele ya lushaka lwonolwo kana mvumbo dla vhaanewa. Ra tou sedza zwavhuđi kha mañwalwa ashu a litheretsha ri do kona u zwi vhona zwavhuđi uri vhañwali vha nanga maipfi nga ndila dzo fhambanaho.

Maipfi a vhumba mafhungo. Afha hu sedzuluswa uri vhañwali vho tovhedza milayo ya kuvhumbelwe kwa mafhungo kha luambo lwavho. Hu na vhañwe vhañwali vhane vha ñwala mafhungo a songo fhelelaho ane a tou nga mafurase. Fhuno li fanela u ñwala lo fhelela, li na zweithe zwine ja fanela u vha nazwo. Vhañwe-vho vha ñwala mafhungo malapfusa ane tshiñwe tshifhinga kha fhungo l̄ithihi hu nga bviswa mafhungo mayhili kana u fhira. Kanzhi kha vhane vha ñwala mafhungo malapfusa, hu vha na u khakha kha kuñwalele. Huñwe vhavhali vha a kundelwa u pfectesa muhumbulo une u nga vha u kha fhungo ilo. Uri vhukhakhi uhu vhu songo vha hone, vhañwali vha fanela u ñwala mafhungo o linganelaho.

Phara na dzone dzi fanela u vhekanywa nga ndila yo teaho. Hu na vhañwali vhañwe vhane vha dzhenisa mihumumbulo i fhiraho muthihi kha phara nthihi. Zwine zwa lavhelelwa ndi uri kha phara nthihi hu fanela u vha hu tshi khou ambiwa nga muhumbulo muthihi. Hu di vha vho na vhañwe vhane vha khethekanya muhumbulo muthihi vha u dzhenisa kha phara mbili. Izwi zwe khakhea, muhumbulo muthihi kha u vhe kha phara nthihi.

Luambo lu naka musi ho shumiswa maidioma na mirero. Muñwali a ñivhaho luambo a nga si sie maidioma na mirero musi a tshi ñwala liñwalwa ja phurosa. Maidioma na mirero zwi na pfunzo khulwane kha luambo. Zwenezwo, muñwali o dzhenisaho maidioma na mirero kha liñwalwa jawe u khwañhisna na u nea ndeme zwine a khou ḥoda u

divhadza. Vhadivhi vha mirero iyo na maidioma musi vha tshi lingedza u wana ḥhalutshedzo yazwo vha kona u tou dihva zwavhuđi zwine muñwali a lingedza u vha divhadza. Nga nnđa ha u wana zwine muñwali a ḥoda u divhadza, vhavhali vha dovha hafhu vha kona u dihva mvelele ya Tshivenda. Izwi zwi amba uri muñwali u a kona u vhulunga mvelele ya Tshivenda nga u shumisa luambo.

Vhañwali vhañwe vha a shumisa zwifanyiso zwa muhumbulo u bveledza milaedza yavho. Avha ndi vhane vha sa ḥode u tou buletshedza zwine vha amba. Vha ḥoda vhavhali vha tshi shumisa mihumbulo yavho kha u bvukulula zwine zwi nga vha zwi tshi khou ambiwa. Nga u kona u fanyisa, muvhali u a kona u pfa zwine zwa ambiwa. Uri muñwali a kone u bveledza izwi, u fanela u vha a tshi dihva kushumisele kwa figara dza muambo, vhavhali-vho vha vhe vha tshi kona u dici ḥalutshedza. Nđivho ya izwi i ita uri mañwalwa a ḥitheretsha a ḥifhele vhavhali. Vhañwe vhañwali vha na miswaswo. Izwi zwi vhonala nga kushumisele kwavho kwa luambo. Vho-Madima na Vho-Demana ndi vhañwe vhañwali vhane vha vha na miswaswo. Vha a ola muanewa nga ndila i seisaho nga u shumisa zwi fanaho na tsatsaladzo, tshigodo na tseiso.

Nganea a yo ngo fhambanesa kule na nganeapfufhi. Ro lingedza u sumbedza mathomoni a ndima iyi uri nganea i fana ngafhi na nganeapfufhi, nahone zwi dovha zwa fhambana ngafhi. Naho hu na zwinzhi zwine zwa fana kha nganea na nganeapfufhi, ri vthona two fanela uri ri di haseledza zwičuku nga ha lushaka lwa ḥinwalwa heli line la vhidzwa u pfi nganeapfufhi.

1.3 NGANEAPFUFHI

Nganeapfufhi ndi lushaka luñwe lwa mañwalwa a phurosa. Lushaka ulwu lwa phurosa lwo fhambana na nganea ngauri lwone lu anetshela

nga tshipida tshițuku tsha vhutshilo ha muanewa, nahone nga tshiwo tshithihi. Nganeapfufhi a yo ngo fanela u lapfesa u fana na nganea. Muvhali u fanela u i vhala a i fhedza nga tshifhinga tshițuku. Ri a zwi ñivha uri vhavhali vha a fhambana kha u vhala havho, muñwe a nga vhala mafhundo aneo nga tshifhinga tshițuku hone muñwe a tshi nga a vhala nga tshifhinga tshilapfu. Ngauralo vhupfufhi hu nga kha ñi kalwa nga masiațari a nganeapfufhi yeneyo. Ri nga si tou bu lauri masiațari a fanela u vha mangana, zwine ri nga eletshedza vha u ñwala nganeapfufhi ndi uri a songo tou vha-vho fhasi ha masiațari maña. Arali ya vha fhasi ha masiațari maña i ño vha yo no tou vha pfufhisa. Zwiñwe zwa zwine zwa nga ita uri i si lapfese ndi u sa dzhenisa vhaanewa vhanzhi, nahone ya fanela u kwambatela muhumbulo muthihi muhulwane une wa bveledzwa nga tshifhinga tshițuku. Muvhali ho ngo fanela uri a tshi vhala nganeapfufhi a fhedze tshifhinga tshilapfulapfu.

Ho no ñi vha na nganeapfufhi dzi re na tshivhalo dzo ñwalwaho kha Tshivenda. Mafhundo ane a nga vhidzwa uri nganeapfufhi o vha a tshi ñwalwa kale kha bugu dzi fanaho na *Ndendedzi*. Naho nganeapfufhi idzo dzo vha dzi tshi ñwalelwa vhana vhațuku vhane vha guda Tshivenda zwikoloni, dzo vha dzi na ñhodea dza nganeapfufhi dza musalauno. Fhedzi-ha, dzo vha dzi ñukhusa. Dziñwe dza nganeapfufhi idzo dzo vha dzo ñisendeka nga ngano dza Vhavenda. Dziñwe dzadzo dzo vha dzi tshi dzhia mafhundo a Bivhilini a ñwalwa sa nganeapfufhi. Afha ndi he vhagudi vha vha vha tshi kona u guda nga ha mvelele ya Vhavenda na zwa vhurereli ha vhatshena.

Nganeapfufhi dza musalauno dzo ñwalelwa u vhalwa na nga vhahulwane dzo lenga u thoma u ñwalwa kha luambo lwa Tshivenda. Muñwali wa u thoma u ñwala nganeapfufhi yo raloho ndi Vho-T N Maumela. Vho-Maumela vho ñwala nganeapfufhi yavho i no vhidzwa u pfi *Zwiitavhathu* nga 1965. Ho fhela tshifhinga tshilapfu hu sa athu u ñwalwa ñiwe nganeapfufhi. Ho ño tovhela ñiwe nganeapfufhi nga Vho-T N Makuya i no pfi *A zwi faneli ye ya ñwalwa* nga 1971. Nga ñwaha u

tovhelaho ho ñwalwa nganeapfufhi dza *Dzimbava, Mangalani, Matakadzambilu* na *Tshianeo*. U bva afho ho ðo ñwalwa nganeapfufhi nnzhi dza Tshivenda nga vhañwali vho fhambanaho.

Nganeapfufhi kanzhi dzi ñwalelwu u mvumvusa vhavhali. Hu na zwinzhi zwine ha nga ambiwa ngazwo zwa wanala zwi tshi mvumvusa vhavhali. Musi muvhali a tshi vhala nganeapfufhi dzo raliho u wana a tshi takadzwa nga zwi no khou bvelela lune a hangwa na mañwe mafhungo ane a nga vha a tshi mu kwama. Tshiñwe tshifhinga naho hu na zwi mu dinaho, u a vha o hangwa nga zwidini izwo a tshi khou ðiphina nga mafhungo a nganeapfufhi. Nganeapfufhi dzo raliho hu pfi a dzi tou dzhenelela zwi hulu ngauri dzi vha dzi dza u tou mvumvusa fhedzi. Kanzhi nganeapfufhi dzo raliho dzi vha dzo katela tseiso na tsatsaladzo, nahone dzi anzela u sia vhavhali muyani. Dziñwe nganeapfufhi ndi dzine dza vha dza u funza mulaedza. Afha tshine tsha takadzesza ndi mulaedza wa nganeapfufhi, hu si tshiñori tshine tsha khou anetshelwa. Vhavhali vha fanela u vha na ndivho ya u kona u bvukulula zwi re ngomu kha nganeapfufhi lune vha ðo kona u wana mulaedza.

Uri vhavhali vha kone u bvukulula zwine nganeapfufhi ya ðivhadza, vha fanela u vha vhe na ndivho ya ðodea dza nganeapfufhi. Ðodea dzoðhe dzi vha dzo livhiswa kha u bveledza mulaedza une muñwali a nga vha a tshi ðoda u u ðivhadza. Afha fhasi ri ðo haseledza nga ha ðodea dza nganeapfufhi. Ðodea khulwane dza nganeapfufhi ndi muhumibulo muthihi muhulwane, vhaanewa, fhethuvhupo na tshifhinga, tshivhumbeo, luambo na tshitaila, vhuanetsheli, na u ðutula dzangalelo.

1.3.1 Muhumbulo muthihi muhulwane

Muhumbulo muthihi muhulwane ndi wone une mafhungo oþhe kha nganeapfufhi a vha o livhanywa khawo. Zwoðhe zwine vhaanewa vha

ita na zwine muanetsheli a anetshela zwi livhanywa kha wonoyu muhumbulo muthihi muhulwane. Vharīwe vha dzhia muhumbulo muthihi muhulwane sa theroy a nganeapfufhi. Ro no dī bula uru nganeapfufhi a yo ngo fanela u lapfesa. Ndi ngazwo i tshi fanela u vha na muhumbulo muthihi muhulwane. Nganea i nga kha dī vha na mihumbulo mihulwane i fhiraho muthihi, fhedzi heyi miñwe mihumbulo i fanela u vha i tshi khou tikedza muhumbulo muthihi muhulwane. Kha nganeapfufhi a zwo ngo ralo, muhumbulo u fanela u vha muthihi u bva mathomoni u swika nganeapfufhi i tshi fhela. Musi muanetsheli a tshi ḥalutshedza nga ha fhethuvhupo, ḥalutshedzo iyo i fanela u vha i tshi khou kwama muhumbulo muthihi muhulwane. Musi hu tshi khou ḥalutshedzwa nga mvumbo ya muanewa, na zwenezwo zwi fanela u vha zwi tshi khou tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane. Nganeapfufhi i na zwiipiða zwiraru, zwine zwa vha mathomele, mutumbu na thasululo. Kuđivhadzele kwa muanewa muhulwane na thaidzo yawe kha mathomele zwi fanela u tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane. A ho ngo fanela u anetshelwa mañwe mafhungo kha mathomele ane a ðo vha a sa tshimbilelani na muhumbulo muthihi muhulwane. Kha mutumbu hu na zwiitei zwinzhi zwine zwa bvelela musi muanewa muhulwane a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo yawe. Henehfa na hone muñwali ho ngo fanela u dzenisa zwiitei zwine zwa ðo vha zwi sa khou tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane. Zwoþhe zwi fanela u vha zwi na pfariso kha u lingedza u tandulula thaidzo. Kuthasululele kwa thaidzo na kwone ku fanela u kwama muhumbulo muthihi muhulwane. Muñwali u fanela u vhona uri hu tandululwa thaidzo yo ḥanganwaho nayo kha mathomele, hu sa khou dzeniswa mañwe mafhungo a sa tshimbilelani na muhumbulo muthihi muhulwane.

Arali ri nga vhala nganeapfufhi ya 'U ðinyelisa vha amba zwenezwi' kha bugu ya Zwa maramani ri nga kona u zwi vhona zwavhuði kulondelwe kwa muhumbulo muthihi muhulwane. Muhumbulo muhulwane ndi wa u pfukha milayo ya ndila. Kha mathomele ndi hone he muanetsheli a



lingedza u ṭalutshedza nga ha mvumbo ya Morris na hune a vha hone. Izwi zwi a tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane naho zwi tshi nga u ri lapfi-nyana. Mafhungo a kha mutumbu na kuthasululele kwa thaidzo a tshimbilelana tshoṭhe na muhumbulo muthihi muhulwane wa u pfukha milayo ya ndila.

Ro no di bu la uri muhumbulo muthihi muhulwane u fanela u vhonadzwa kha tshivhumbeo tsha nganeapfufhi. Ngauralo kha ri sedze afha fhasi uri tshivhumbeo tsha nganeapfufhi tshone tshi fanela u vha tshi kha tshiimo-de.

1.3.2 Tshivhumbeo

Nganeapfufhi, u fana na mañwe mañwalwa a litheretsha, i na tshivhumbeo. Mafhungo a na hune a thoma hone, a dovha hafhu a vha na hune a fhelela hone. Musi zwenezwi a tshi khou anetshelwa hu vha hu na zwinzhi zwine zwa khou bvelela. Zwenezwi zwine zwa khou bvelela zwi fanela u vhekanywa nga ndila i tendiseaho. Zwoṭhe hezwi zwine zwa itea zwi fanela u vha na vhushaka. Mbekanyo yeneyi ndi yone ine ra i vhidza uri ndi tshivhumbeo. Tshivhumbeo tsha nganeapfufhi ngauralo tshi nga khethekanywa u ya nga zwipiда zwiraru. Zwenezwo ndi mathomele, mutumbu na mafhedzisele. Kha ri sedze afha fhasi uri ndi zwifhio zwine zwa lavhelelwa kha tshivhumbeo tsha nganeapfufhi.

1.3.2.1 Mathomele

Mathomele ndi lone ligia ja u thoma ja nganeapfufhi. Heneffa ndi hone hune muñwali a fanela u thoma nganeapfufhi yawe nga ndila i ṭuṭulaho dzangalelo. Kha tshipiđa itsi tsha nganeapfufhi, muñwali u fanela u divhadza muanewa muhulwane na thaidzo yawe. Tshiñwe tshifhinga



vhañwe vhañwali vha a kona u sumbedza henefha, hune mafhundo a nga vha a tshi khou bvelela hone. Tshine tsha ita uri nganeapfufhi i thome ndi musi ho thithisea vhudziki vhune vhu nga vha vhu hone kha vhutshilo ha muanewa muhulwane. Samusi ro no ñi sumbedza afho n̄ha, kudivhadzele kwa hone ku fanela u vha ku kokodzaho lutamo lwa muvhali uri a tame u vhala a tshi ya phanda. Izwi zwi bveledzwa nga u sa anetshela zwinzhi malugana na muanewa muhulwane na thaidzo yawe. Zwenezwi zwi do ita uri mathomele a vhe mapfufhi sa zwe lavhelelwaho kha nganeapfufhi. Muñwali ho ngo fanela u nea t̄handavhudzo ya mvumbo ya muanewa muhulwane, kana u t̄alutshedza fhethuvhupo nga u ñala. Izwi vhavhali vha do zwi vhona kha nyito na zwine muanewa a do vha a tshi khou ita zwenezwi nyito i tshi ya phanda. Mafhundo othe ane a anetshelwa kha mathomele a fanela u tshimbilelana na muhumbulo muthihî muhulwane.

Vhañwe vhañwali vha a thoma nganeapfufhi dzavho nga u sumbedza vhaanewa vhe kha nyambedzano. Henefho kha nyambedzano yeneyo, vhavhali vha a kona u wana uri muanewa muhulwane ndi nnyi, nahone thaidzo yawe ndi ifhio. Kha ri sedze kha nganeapfufhi ya 'Ganuko a li vhuisi tshaþo' kha Zwa maramani, hune ra wana nyambedzano vhukati ha Vho-Rumani Raulinga na mufumakadzi Vho-Sosana:

Inwi Sosana, vhege i ñaho nga Lavhutanu kana Mugivhela ndi khou ya u renga TV doroboni. Samusi liyi yanga yo thoma ñamusi, nahone ri sa khou tsa Venda, ndi vhona zwi khwine u ñirengela tshiñwe tshithu tshine ra do vhand-a-vho.

(Maumela 1985:68)

Kha nyambedzano iyi ri a kona u zwi vhona uri Vho-Rumani Raulinga ndi vhone muanewa muhulwane a re na thaidzo ya u ñoda u renga TV nge vha wana tshelede ya liyi. Vhañwe-vho ndi vhane vha thoma nga u t̄alutshedza mvumbo ya muanewa kana u t̄alutshedza fhethuvhupo.



Kha ri sedze kha nganeapfufhi ya 'Ho vho lovha tshelede ye ya fhira mpimo' i bvaho kha bugu ya nganeapfufhi ya *Mmbwa ya la iwiwe a i noni*:

Ndi Lavhutanu nga matavhelo. Bannga iyi ya Thohoyandou ndi hone i tshi tou bva u vula. Munna mupfufhi mutswuku zwave wa khofheni ho daho zwavhudi ane a nga di vha a tshi khou hovhelela u vha munnamudi ngoyu a tshi khou dzhena banngani iyi o zembeledza phuthumennde ya vunzhinga nga tshanda tshawe tshaula. Munna hoyu ndi Mphabana, muje wa silaha ya Khunguni.

(Maumela 1983:7)

Kha aya mafhungo vhavhali vha kona u divha mvumbo ya Mphabana nge muanetsheli a tou talutshedza. Fhedzi-ha, kutalutshedze kwo raliho a ku thithisi kubveledzele kwa nyito ngauri na kwone ku a farisa kha u bveledza nyito iyi. Kha thalutshedzo iyo vhavhali vha kona u pfa uri u khou ya banngani, nahone ndi rasilaha. Hu dovha ha sumbedzwa tshivhumbeo tsha ene muanewa. Zwothe hezwi zwe zwa bulwa zwi a tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane. Kutalutshedze kwo raliho ku farisa kha uri mathomele a songo vha malapfu.

Ro no di sumbedza uri mathomele ho ngo fanelu u lapfesa. Mathomele mapfufhi a fanelu u mbo di ri rathisela kha mutumbu.

1.3.2.2 Mutumbu

Mutumbu ndi wone tshipida tshilapfusa tsha nganeapfufhi. Afha ndi hone hune vhavhali vha vhoneza muanewa muhulwane. Thaidzo ila ye vhavhali vha fangana nayo kha mathomele hu vha hu hone i tshi vhonalesa kutandululele kwayo. Muanewa muhulwane u lwa na u i tandulula hone hu tshi di vha hu na zwine zwa khou kondisa. Zwenezwo-ha, hu vha na zwinzhi zwine muanewa muhulwane a ita

kha u tandulula thaidzo iyo. Zwoṭhe zwine muanewa muhulwane a ita kha u tandulula thaidzo zwi fanela u tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane wa nganeapfufhi. Zwiitei zwoṭhe zwine zwa khou bvelela zwi fanela u ḥuṭula dzangalelo ḥa muvhali, uri a pfe a na dzangalelo ḥa tshiitei tshi tovhelaho. Muvhali ho ngo fanela u ita a tshi dzenisa mafhungo a thungo, kana a thoma u ḥalutshedza nga ha mvumbo ya muanewa kana u ḥalutshedza nga fethuvhupo hune mafhungo a khou bvelela hone. Zwoṭhe izwi vhavhali vha do zwi vhone kha zwine muanewa a ita, na nyambedzano ine a i fara na vhañwe vhaanewa. Zwenzwi muanewa muhulwane a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo, u a swika hune a ri swikisa kha tshiga tsha maṭhakheni, hune ra kona u vhone uri thaidzo ye ya vha i hone i fanela u fhela. Kha nganeapfufhi nnzhi, tshiga itsi tsha maṭhakheni tshi vha hone khathihi na tshipida tsha mafhedzisele. Tsha vhuya tsha vha hone a hu tshe na zwiñwe zwine muanewa muhulwane a ita ngauri thaidzo i do vha yo thasululwa. Henehfa ndi hune muvhali a do kona-ha u vhina mafhungo awe nga u ri rathisela kha tshone tshipida tsha mafhedzisele.

1.3.2.3 Mafhedzisele

Kha tshipida itsi tsha nganeapfufhi vhudziki vhuļa ha muanewa muhulwane he ha thithisea kha mathomele vhu vhuyeleta tshigani ngauri thaidzo ḥila ye ra ḥangana nayo i a thasululwa. Vhañwali vhañwe vha sumbedza kutandululele kwa thaidzo nga u tou ḥalutshedza zwoṭhe zwe zwa bvelela, hone vhañwe vha tshi tou sia muyani. Fhuno ḥihulwane ndi ḥila uri muanetsheli ho ngo fanela u tou buletshedza zwoṭhe malugana na kutandululele kwa thaidzo iyo. Izwi zwi ita uri mafhedzisele a nganeapfufhi a si takadze. Muanetsheli u fanela u nea vhavhali mushumo wa u ḥihumbulela uri mafhungo a nga vha o fhela hani. Kufhedzele kwonoku ku fanela u vha ku tendiseaho nge kwa vha na vhushaka na zwe zwa vha zwi tshi khou bvelela kha mutumbu. Arali zwa sa vha na vhushaka na zwo bvelelaho kha mutumbu, kufhedzele

kwa hone a ku nga tendisei. Fhongo ljhulwane ndi ja uri mafhedzisele a fanela u vha mapfufhi.

Zwiitei zwa kha tshivhumbeo tsha nganeapfufhi zwi vha hone nge vhaanewa vha vha hone. Zwenezwo-ha, vhaanewa vha na mushumo muhulwane kha u bveledza muhumbulo muhulwane wa nganeapfufhi.

1.3.3 Vhaanewa

A ri nga ambi zwinzhi malugana na nyolo ya vhaanewa. U pjesesa nga ha kuolelw kwa vhaanewa kha nganeapfufhi, kha hu vhalwe kha zwe ra ḥalutshedza malugana na kuolelew kwa vhaanewa kha nganea afho nthā. Ndila dza u ola vhaanewa kha nganeapfufhi na nganea dzi a fana. U fana na kha mañwe mañwalwa a litheretsha, vhaanewa ndi vhone vhane vha vha na mushumo muhulwane kha u bveledza nyito ya zwine muñwali a ḥoda u ḥivhadza.

Nyolo ya muanewa kha nganeapfufhi a i sumbedzwi nga vhudalo u fana na kha nganea. Kha nganeapfufhi hu sumbedzwa fhedzi mvumbo ine ya tshimbilelana na zwine zwa khou itea kha tshiwo tshenetsho. Muñwali ho ngo fanela u tou ḥalutshedza mvumbo ya muanewa nga vhudalo.

Zwinzhi malugana na mvumbo ya muanewa zwi do vhonala nga zwine a ita. Hu na vhañwe vhañwali vhane vha vha na dzema ja u ḥalutshedza tshivhumbeo tsha muanewa kha nganeapfufhi dzavho; hezwi zwi ita uri nganeapfufhi i lapfese. Samusi ro no di sumbedza afho nthā, mvumbo ya muanewa kha i bveledzwe nga zwine muanewa a ita. Fhedzi-ha izwi a zwi ambi uri muñwali ho ngo fanela u bulu zwiñwe malugana na tshivhumbeo tsha muanewa arali a tshi vhona uri zwi na ndeme kha u alusa nyito ya nganeapfufhi.

Vhaanewa vha nganeapfufhi a vho ngo fanela u vha vhanzhi. Kanzhi hu vha na muanewa muhulwane na vhañwe vha si gathi vhane vha mu

farisa kha u bveledza nyito ya nganeapfufhi. Arali vhaanewa vha nganeapfufhi vha vha vhanzhisa, hu do vha na zwiitei zwinzhi zwa vho ita uri nganeapfufhi i lapfese. Afha a ri ambi vhaanewa vhane vha wanala vhe zwigwada. Vhaanewa avha ri nga si ri vho dalesa ngauri vha tou vha tshigwada tshine tsha vha na pfariso kha nyaluwo ya nyito ya nganeapfufhi. Afha ri nga fanyisa nga vhana vha tshikolo vhe kilasini.

Zwiito zwa vhaanewa vhane vha vha kha nganeapfufhi zwi fanela u kwama muhumbulo muhulwane wa nganeapfufhi. Muanewa muhulwane ndi ene ane a divhadzwa kha mathomele, ra mu vhona a tshi lingedza u tandulula thaidzo yawe kha mutumbu, ra dovha ra mu vhona musi thaidzo yowe yo thasululwa kha mafhedzisele. Zwothe zwine a ita u bva kha mathomele u rathela kha mutumbu u swika kha mafhedzisele zwi fanela u vha zwi tshi kwama muhumbulo muhulwane wa nganeapfufhi.

1.3.4 U ḥuṭula dzangalelo

U ḥuṭula dzangalelo ndi inwe ya ḥodea dla ndeme malugana na u bveledza nganeapfufhi yavhuđi. U shumiswa ha u ḥuṭula dzangalelo kha nganeapfufhi ndi hone hune ha ita uri vhavhalu vha vhe na lutamo lwa u vhala nganeapfufhi yeneyo nga tshifhinga tshenetsho, vha i fhedze hu si na tsho thithisaho. Muvhali musi a tshi vhala zwa u thoma u kungea u vhala zwa phanda, musi e vhukati u a kungea u ḥoda u divhya uri izwo zwe a ḥangana nazwo mathomoni zwi aluwa hani. Mafela (1992:14) u amba uri:

Nga u shumisa ndila ya u ḥuṭula dzangalelo, muñwali u kona u ita uri naho muvhali a tshi divhya uri nganeapfufhi i do fhela hani, a si kone u divhya uri nganeapfufhi i do swika hani afho. Hezwi ndi zwone zwine muvhali a do vha a tshi khou ḥoda u divhya, zwa mu kombetshedza uri a vhale a tshi ya phandauri a do kona u vhona uri nganeapfufhi i do swika hani mafhedziseloni.

Vhunzhi ha vhavhali vha na dzema **la** uri ndila ya u **tuṭula** dzangalelo i nga shumiswa fhedzi mafhedziseloni a nganeapfufhi. Izwi a si zwone, u **tuṭula** dzangalelo hu fanela u itwa u bva nganeapfufhi i tshi thoma u swika mafhedziseloni ayo. Izwi zwi amba uri vhavhali vha fanela u **tuṭulea** dzangalelo nga u vhona **ṭhoho** ya nganeapfufhi. Muṇwali u fanela u vhekanya **ṭhoho** ya nganeapfufhi nga ndila ine ya do ita uri vhavhali vha vhe na lutamo lwa u vhala zwi re ngomu kha nganeapfufhi yeneyo. Muṇwali izwi a nga zwi ita nga u sa tou buletshedza tshoṭhe zwi re kha nganeapfufhi. Vhariwe vhanwali vha a shumisa mirero ya Tshivenda sa **ṭhoho** dza nganeapfufhi. Kha vhanе vha **divhā** **ṭhalutshedzo** ya murero wo shumiswaho, dzangalelo **la** u vhala nganeapfufhi iyo **li** a fhungudzea ngauri vha do vha vha tshi vho **divhā** zwine zwa khou ya u bvelela khayo. **Ṭhoho** ya mafhungo na yone a yo ngo fanela u tou lapfesa. Muṇwali a nga dovha hafhu u **divhadza** muanewa muhulwane na thaidzo yawe nga ndila ine ya do sia vhavhali vha na lutamo lwa u **ṭoda** u **divhā** uri thaidzo iyo i do thasululwa hani. Thaidzo ya muanewa muhulwane na yone i fanela u vha i i tendiseaho. Kha mutumbu ro no di bula uri ndi hone hune ha itea zwinzhi musi muanewa muhulwane a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo. Tshiitei tshiitwe tshi fanela u bveledzwa nga ndila ine muvhali a do sala a na lutamo lwa u **divhā** uri tshiitei tshi tovhelaho tshone tsho tou ita hani kana tsho bveledzwa hani. Izwi zwi fanela u itea ngauralo u swika zwiitei zwi tshi ri swikisa **maṭhakheni** a nganeapfufhi. Tshifhinga tshoṭhe vhavhali vha fanela u vha vha tshi khou **dihudzisa** uri muanewa muhulwane u do tandulula hani thaidzo ine a vha nayo. Lihulwane ndi **la** uri zwiitei **zwoṭhe** zwa u **tuṭula** dzangalelo zwi fanela u vha zwi tshi khou disendeka nga muhumbulo muhulwane wa nganeapfufhi. U thasulula thaidzo hu fanela u itwa nga ndila i mangadzaho. Nganeapfufhi a yo ngo fanela u tou fhela nga ndila ine muvhali a nga vha o lavhelela uri i nga fhelisa zwone. Henehfa ndi hone hune muṇwali a nga **tuṭula** dzangalelo **la** vhavhali nga u sa buletshedza uri mafhungo a fhela hani. Muṇwali u fanela u ita uri vhavhali vha sale vha tshi tou **dihumbolela** uri mafhungo a nga vha o fhela hani.

Muriwali a nga ḥuṭula dzangalelo ḥa vhavhali nga u vha sia muyani. Ha buletshedzi mafhundo tshoṭhe, u vha sia muyani uri vha lingedze u humbulela uri hu nga vha hu tshi do bvelelani phanda. Kudvhadzele kwa muanewa na thaidzo yawe ku fanela u sia vhavhali muyani uri vha ḫivhudzise uri hu khou ya u bvelelani phanda. Kuvhekanye kwa zwiitei kha mutumbu na kwone ku fanela u sia vhavhali muyani. Tshiitei tshiñwe tshi ite uri muvhali a vhe na lutamo lwa u vhala zwa phanda. Vhavhali vha fanela u siwa muyani kha mafhedzisele uri vha kone u sala vha tshi ḫihumbulela uri mafhundo a nga vha o fhela hani. Fhedzi-ha u siwa muyani afha hu fanela u vha na vhushaka na zwi re kha mutumbu uri vhavhali vha kone u vhona vhushaka vhune ha do vha farisa kha u ita tsheo ya uri thaidzo i nga vha yo thasululwa hani kana mafhundo a nga vha o fhedzwa hani.

Muñwali a nga dovha hafhu u ḥuṭula dzangalelo ḥa vhavhali nga u shumisa aironi ya ḫirama. Malugana na aironi ya ḫirama, muñwali u dzima muanewa muhulwane mañwe mafhundo ane a khou ya u bvelela khae phanda hone vhaanewa vhañwe kha nganeapfufhi vha tshi a ḫivha, na vhavhali vha tshi kona u vhona zwine zwa khou ya u bvelela kha muanewa uyo muhulwane. Muanewa uyu u do vhonala a tshi khou di bvela phanda nga u ita zwenezwo zwine zwa khou mu isa huñwe fhethu, hone a sa ḫivhi zwine zwa khou ya u bvelela. Tshiñwe tshifhinga vhañwe vhaanewa vha a lingedza u mu kaidza, ene a di omelela kha u ita zwenezwo. Izwi zwi ḥuṭula dzangalelo ngauri vhavhali vha do ḫoda u ḫivha zwine zwa khou ya u bvelela khae musi a tshi swika kha tshiga tshenetsho.

Vhañwali vhanzhi vha Vhavenda nganeapfufhi dzavho a dzi ḥuṭuli dzangalelo ngauri vha tou buletshedza zwoṭhe zwine zwa khou bvelela lune vhavhali vha sa ite vha tshi ḫivhudzisa malugana na zwine zwa khou bvelela. Hu di vha-vho na vhañwe vha si gathi vha fanaho na Vho-E T Maumela vhane nganeapfufhi dzavho dza ḥuṭula dzangalelo ḥa vhavhali. Kha nganeapfufhi ya 'Zwi tou nga ndi muloro' i bvaho kha

Zwa maramani ya Vho-E T Maumela, ho shumiswa ndila ya u ṭuṭula dzangalelo lu fushaho.

1.3.5 Luambo na tshitaila

A ri nga ambi zwinzhi malugana na luambo na tshitaila. Thodea iyi ro no ambesa nga hayo kha ṭhalutshedzo ya nganea. Zwenezwo-ha, malugana na kubveledzele kwa luambo na tshitaila kha nganeapfufhi vhavhali vha do vhala zwi re kha nganea ngauri kubveledzele kha mañwalwa aya ku a fana. Fhedzi-ha, lline ja fanela u diwhiwa ndi ja uri nganeapfufhi i fanela u vha na mufhindulano wo vangiwa na ṭhalutshedzo. Mufhindulano u a dovha hafhu wa farisa kha u ṭuṭula dzangalelo ja vhavhali ngauri musi vhaanewa vha tshi tou amba nga vhone vhane, zwi ita uri vhavhali vha tou nga na vhone vha hone heneffo kha nyambedzano yeneyo. Zwenezwo-ha vha do vha na lutamo lwa u ṭoda u diwha uri kha nyambedzano iyi hu do bvelelani. Nyambedzano i dovha hafhu ya vha na pfariso kha u bveledza mvumbo dza vhaanewa. Hezwi vhaanewa vha tshi khou tou amba vhone vhane, vhavhali vha kona u diwanelu uri vhaanewa vha nga vha vha na mvumbo-de, a vha tou anetshelwa. Fhedzi-ha, mufhindulano uyo u fanela u langwa, u dovhe u vhe une wa tendisea.

Vhañwe vhañwali vha shumisa miswaswo kha nganeapfufhi dzavho. Izwi zwi a dovha hafhu zwa ṭuṭula dzangalelo ja vhavhali ngauri vha do vha vha tshi khou takadzwa nga miswaswo iyo. Muñwali a nga shumisa muhoyo kana tsatsaladzo kha u bveledza mvumbo ya muanewa kana flethu hune mafhingo a khou bvelela hone. Tshumiso ya ṭhodea iyi i itauri nganeapfufhi i vhe na tshileme. Vha hone vhañwali vha fanaho na Vho-Demana vhane nganeapfufhi dzavho dza wanala dzo nakiswa nga muhoyo na tsatsaladzo. Nganeapfufhi i fanaho na 'Mutshutshu zwawe' i wanalaho kha Mithetshelo ndi tsumbo yavhuđi ya nganeapfufhi yo shumisaho miswaswo khayo.

Muñwali a nga anetshela mafhungo nga ndila dzo fhambanaho. Huñwe a nga anetshela nga u shumisa muanetsheli-muthu wa u thoma, hone huñwe a tshi nga shumisa muanetsheli-muthu wa vhuraru. Malugana na vhuanetsheli hu do sedzwa zwe zwa haseledzwa kha nganea ngauri a hu na phambano.

1.3.6 Fhethuvhupo na tshifhinga

Nganeapfufhi na nganea a zwe ngo fhambana malugana na kubveledzele kwa fhethuvhupo na tshifhinga. Zwenezwo-ha malugana na lhodea iyi hu do sedzwa zwi re kha nganea. Ndila dza u bveledza fhethuvhupo na tshifhinga dzi a fana kha mariwalwa aya a litheretsha. Phambano i tou vha yeneyi ya uri mafhungo a nga bvelela fhethu hunzhi nahone nga zwifhinga zwe fhambanaho kha nganea, hone hu tshi lavhelelwa uri fhethuvhupo na tshifhinga hu langiwe kha nganeapfufhi. Izwi zwi tshi itiswa ngauri nganeapfufhi i kwama tshiwo tshithihi kha vhutshilo ha muanewa. Muñwali ane a kwama fhethuvhupo huthihi na tshifhinga tshithihi u bveledza nganeapfufhi yawe zwavhudzi. Izwi a zwi ambi uri vhañwali vha songo shumisa fhethuvhupo hu fhiraho huthihi na zwifhinga zwe fhambanaho, ngauri hu na vhañwe vhane vha kona u zwi langa lu fushaho.

Fhethuvhupo na tshifhinga zwi na pfariso khulu kha nganeapfufhi. Mafhungo a kha nganeapfufhi a nga tendisea musi ho shumiswa fhethuvhupo na tshifhinga zwi tendiseaho. Fhethuvhupo na tshifhinga zwi a dovha hafhu zwa farisa kha u bveledza mvumbo dza vhaanewa na u ita uri mvumbo dza vhaanewa vhanevho dzi vhe dzi tendiseaho. Muvhali u kona u pfesesa mvumbo ya muanewa nga u vhambedza zwine a tshilisa zwone na fhethuvhupo hune a wanala hone na tshifhinga tshine a tshila khatsho.

Ro no di bula uri thodea dza nganea, nganeapfufhi na maanea a dzo ngo tou fhambanelo kule. Afha nthia ro kona u sumbedza thodea dza nganea na dza nganeapfufhi. Afha fhasi ri do haseledza nga thodea dza maanea.

1.4 MAANEA

Samusi ro no sumbedza afho nthia, maanea ndi luñwe lwa tshaka dza phurosa hune khalwo muñwali a sumbedza kuvhonele kwawe nga ha thoho kana thaidzo i no wanala vhutshiloni ha vhathu. Kanzhi hu kwamiwa zwa matshilisano vhukati ha lushaka, zwa vhurereli, zwa vhutsila na filosofi ya vhathu vhenevho. Abrams (1981:55) a tshi talutshedza maanea u ri:

A brief composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, or persuade us to accept a thesis on any subject whatever.

(Liñwalwa lipfufhi kha phurosa line ja haseledza nga ha tshithu, ja tana muhumbulo waño kana ja ita uri vhavhali vha tende likumedzwa kha zwiñwe na zwiñwe zwine zwa ambiwa.)

Maanea ho ngo tou fhambanesa na nganeapfufhi musi ri tshi sedza vhulapfu hao. One ho ngo lapfa, nahone a kwama thoho nthihi ya mafhundo. Muñwali u kwama thoho nthihi ya mafhundo u bva mathomoni u swika maanea a tshi fhela. Ndi henefha hune muñwali a sumbedza tshenzhemo yawe malugana na zwa vhutshilo na u bveledza zwine ene a vhonisa zwone vhutshilo. Mushumo muhulwane wa maanea ndi u funza muvhali zwiñwe malugana na zwine zwi nga shumiswa vhutshiloni, kana u tuñuwedza muvhali uri a tende zwine muñwali a khou lingedza u sumbedza.

Lushaka ulwu lwa mañwalwa a phurosa a lwo ngo thoma kale kha Tshivenda. Maanea o vha a tshi di ñwalwa o ñangana na nganeapfufhi

kha bugu dici fanaho na *Ndededzi*. Fhedzi-ha o vha a sa gudwi sa mañwalwa a jitheretsha. Zwikoloni vhana vho vha vha tshi funzwa kuñwalele kwa maanea, fhedzi hu sa sedzwi thodea dzao sa mañwalwa a jitheretsha. A si kale-kale vhana vha tshikolo vho thoma u guda maanea sa mañwalwa a jitheretsha. Izwi zwe itiswa nge vha Muhasho wa Pfunzo vha ita uri kharikhulamu i katele na maanea sa zwine zwa fanelu u gudwa zwikoloni sa mañwalwa a jitheretsha. Ndi henehfa he vhañwali vha fanaho na Vho-T N Makuya na Vho-T N Maumela vha thoma u ñwala mañwalwa a jitheretsha a maanea. U ya nga Mafela et al (1997:1)

Bugu ya u thoma ya maanea yo ñwala nga Vho-Makuya ine ya pfi *Maanea* (1990). I tovhelaho yo vha ya Vho-Maumela ine ya pfi *Maanea a pfadzaho* (1992).

U bva henehfa ho ño tutuwa vhañwali vha maanea vha re na tshivhalo vha fanaho na Vho-N E Phaswana, Vho-M Netshirando, Vho-M P Mayhaga, Vho-K Y Ladzani, Vho-I P Mandende na Vho-M R Nevhuñalu.

Maanea a nga khethekanywa u ya nga tshaka dzo fhambanaho zwi tshi bva kha ndivho, mishumo na zwine a anetshelisa zwone. Nga u sedza u dzhenelela ha muñwali kha zwine a anetshela ri a kona u khethekanya maanea u ya nga zwigwada zwivhili, zwine zwa vha *maanea a fomala na maanea a si a fomala*. Kha maanea a fomala muñwali ha tou dzhenelela (objective) nga maanda, u vhea mafhungo lune muvhali muñwe na muñwe a ño kona u ñea tsheo yawe. Muñwali u ñwala sa muthu ane a vha na ndivho ya zwine a ñwala ngazwo. U a kona u ñandavhudza thoho ya mafhungo zwavhuñi, nahone mafhungo awe a na ndunzhendunzhe. Hone kha maanea a si a fomala a tshi vhonala hu na u dzhenelela ha muñwali (subjective) kha zwine a ñwala ngazwo. Muñwali u ñwala nga zwine zwa kwama ene ñthani ha uri a ñwale nga zwine zwa kwama lushaka. Izwi zwi sumbedza uri maanea o raliho a ño sumbedza zwine muñwali a zwi takalela. Kuñandavhudzele na kwone ku

nga si fane na kha maanea a fomala, ngauri tshivhumbeo tshao tshi a thengathenga, nahone ndunzhendunzhe ya hone a i tou fusha tshothe.

Musi ri tshi lavhelesa mishumo ya maanea na zwine a anetshelisa zwone ri nga khethekanya maanea u ya nga *maanea a u ɏalutshedza, maanea a u anetshela, maanea a u ɏata, maanea a khumbulelwa, maanea a nyambedzano, na maanea a u ɏana*.

Maanea a u anetshela kanzhi a anetshela nga he muthu a tshimbilisa zwone kana zwe a vhona. Muñwali a nga vha a tshi khou amba nga tshiwo tsha zwe zwa bvelela nga tshiñwe tshifhinga. Mafhundo a hone musi a tshi anetshelwa a tovhela u ya nga he zwiwo zwa bvelela ngaho. Hunzhi ri wana hu tshi anetshelwa nga lkhathi lo fhiraho. Maanea a u anetshela a vhonala nga tshiñori na muanewa, nahone a bvelela huñwe fhethu nga tshiñwe tshifhinga.

Lushaka lwa maanea a u ɏalutshedza lu ɏalutshedza nga zwenezwo zwo bulwaho kha ɏoho ya maanea. Hu ɏalutshedza tshivhumbeo kana zwine tshithu tsha vha zwone u fana na u ɏalutshedza nga ha zwine tshikolo tsha fhethu hukene tsha vha zwone. Fhungo ljhulwane ndi ja uri muñwali u ɏalutshedza zwine a vhonisa zwone tshithu tshenetsho. Muñwali a nga ɏalutshedza nga ha tshivhumbeo tsha muthu kana tshiñwe tshithu, mulambo kana ðorobo. Ndivho khulwane ndi ya u ðivhadza na u funza nga ha tshenetsho tshi no khou ɏalutshedza.

Maanea a u ɏata one a ɏoda u sumbedza uri ane a khou riwala nga ɏoho yeneyo u khou amba zwone, ndi zwone zwa vhukuma. Muñwali wa maanea a nga ima na ɏoho yeneyo kana a i hanedza. Kuñatele kwawe ku fanela u ita uri muvhali a tende kha zwine a amba. Izwi zwi amba uri muñwali u kwengweledza muvhali uri a tende kha zwine a amba nga u tikedza mbuno dzawe. Afha ndi hone hune muñwali a fanela u kona u vhekanya mihumbulo yawe nga ðila i tovhelanaho ur i zwine a bula zwi kone u tendisea. Baker na Howard (1985:25) vha ri:

Argumentative is our surest way to knowledge. It rubs ideas together to see what can stand the wear and tear. It discovers what is valid, what insubstantial. So, as an essayist, you set out to persuade your readers that, what you believe true is infact demonstrably true, not merely a private fancy. You do this by taking your subject and sharpening it into a thesis, putting an argumentative edge on it, then demonstrating the trueness of that edge in the rest of your essay.

(U ḥaṭa ndi yone ndila ya u wana ndivho. U ḥaṭa hu ita uri mihungbulo i hanedzane uri hu wanale zwine zwa vha zwa vhukuma. Nga u ḥaṭa hu tumbulwa zwine zwa vha zwa ngoho, na zwine zwa si vhe zwa ndeme. Ngauralo, sa muñwali wa maanea, muñwali u kunga vhavhali uri vha tende kha zwine a tenda uri ndi ngoho, na uri zwi a kona u sumbedzea sa ngoho. Muñwali u ita izwi nga u dzhia zwine a amba ngazwo a zwi ita ḥikumedzwa, a ita uri hu vhe na u ḥaṭa khaļo. Ngauralo a kona u sumbedza vhungoho ha zwine a amba u bva mathomoni a maanea u swika a tshi fhela.)

Afha muñwali u vha a tshi khou kwama thaidzo iñwe vhutshiloni. U a ima na thaidzo iyo kana a i hanedza. Tshi re hone ndi uri arali a tshi khou hanedza u fanela u hanedza u bva mathomoni u swika mafhedziseli, na musi a tshi tenda a ita zwenezwo. Tshifhinga tshořhe u fanela u vha a tshi khou ḥahisa mbuno dzi sumbedzaho vhuimo hawé. Hu nga kha di ḥetshedzwa ḥikumedzwa ja uri *Tshelede ndi mavhulaise*. Muñwali muñwe a nga ima na ḥikumedzwa ili, hone muñwe a tshi nga hanedza. Arali a tshi hanedza ḥikumedzwa ili u fanela u sumbedza nga mbuno dzi tendiseaho uri tshelede a si yone mavhulaise. Tshenzhemo ya zwa vhutshilo ndi yone ine ya vha na pfariso kha muñwali uri a kone u ḥaṭa. Malugana na ndivho ya maanea o raliho, Mafela et al (1997:4) u ri:

Ndivho ya lushaka ulwu lwa mañwalwa ndi uri muanetsheli a kone u dívhadza kuvhonele kwawe kwa zwithu vhutshiloni na uri a kone u tandulula thaidzo ine i nga vha i hone vhutshiloni.

Maanea a khumbulelwa one a kwama zwa muhumbulo. Muñwali afha u vha a tshi amba nga zwine a khou humbula. Hu nga h̄umbulwa nga ha zwithu zwinzhi, zwine muthu a ðo vha zwone tshifhingani tshi ðaho kana musi o ñewa vhuñwe vhuimo vhutshiloni. Muñwali afha ha humbulesi nga muvhali, u humbula nga ha ene muñe fhedzi. Arali e ñwana wa tshikolo a nga humbula nga ha zwine a ðo ita musi a tshi ya yunivesithi, zwine a ðo ita musi a tshi vho shuma, na zwiñwe zwinzhi. Ndivho ya mañwalwa aya ndi ya u ita uri muvhali a vhe na u humbulela phanda vhutshiloni hawe.

Maanea a nyambedzano one a kwama vhaanewa na nyito. Nyito kha maanea aya i bvededza nga vhaanewa. Vhaanewa ndi vhone vhanne vha ñana mafhungo na thaidzo yao. Afha hu nga ñiswa likumedzwa, hune muñwe a ðo vha a tshi ima naðo, hone muñwe a tshi khou hanedza. Kha nyambedzano ya vhaanewa avha muñwe na muñwe u ðo vha a tshi khou lingedza u tikedza zwine a ima nazwo u swika mafhedziseloni hune vha ðo swika hune vha tendelana kha ñithihi nge muñwe a zwi vhone uri zwa uyo muñwe ndi zwone. Ulwu lushaka lwa maanea lwo fhambana na maanea a u ñata ngauri khalwo hu vha na vhaanewa vhavhili vha no khou hanedzana, hone kha maanea a u ñata hu ene muñwali fhedzi a no khou bvisela khagala zwine a tenda khazwo.

Maanea a u ñana one a amba nga ha ñoho ñiwe na ñiwe yo ñetshedzwaho. Ndivho khulwane ndi ya u linga vhukoni ha muñwali kha u humbula na u ñalutshedza na u vhekanya mihumbulo. Muñwali u fanela u shumisa kuhumbulele kwawe na tshenzhemo malugana na zwa vhutshilo musi a tshi ñwala lushaka ulwu lwa maanea. Kha lushaka ulwu lwa maanea, hu na ane a tou ñalutshedza na u ñana, na ane a ñoda u humbula zwihiulu. Haya a u ñalutshedza na u ñana fhedzi a fana na musi ho ñewa ñoho ya uri *Mulambo*. Afha muñwali u ðo ñana zwine mulambo wa vha zwone nga u ñalutshedza zwine a vhone. Kha aya ane a ñoda u humbula, muñwali u fanela u ñana zwine ñoho ye a ñewa yone

ya vha zwone nga u shumisa muhumbulo. Hafha hu vha hu tshi khou ɬalutshedzwa nga ha tshithu tshi sa vhonali tshi fanaho na mazwifhi.

U fana na mañwe mañwalwa a phurosa, u ñwala maanea hu na vhutsila ngomu. Muñwali u fanela u bveledza mihumbulo yawe nga ndila ine ya ðo tendisea kha vhavhali. Izwi zwi amba uri u fanela u vha e na ndivho ya u bveledza ɬhodea dza maanea. Afha fhasi ri ðo lingedza u sumbedza kubveledzele kwa ɬhodea dza maanea.

1.4.1 Thodea dza maanea

Uri ri kone u fhambanya maanea na nganeapfufhi, ri fanela u sedza ɬhodea dza mañwalwa aya a phurosa. Ro no di haseledza nga ha ɬhodea dza nganeapfufhi. Zwino ri ðo lingedza u sedzulusa ɬhodea dza maanea huñwe ri tshi ita ri tshi dzi vhambedza na dza nganeapfufhi. Zwothe, nganeapfufhi na maanea ndì nganetshelo pfufhi dzine dza vha na tshivhumbeo tshine tsha vha na mathomele, mutumbu, na mafhedzise. Fhedzi-ha zwine zwa wanala kha tshivhumbeo tsha nganeapfufhi a zwi fani na zwi wanalaho kha tshivhumbeo tsha maanea. Nganeapfufhi i shumisa vhaanewa u bveledza nyito yayo, hone tshaka nnzhi dza maanea dzi sa shumisi vhaanewa u bveledza mulaedza. Hothe kha tshaka idzi dza mañwalwa hu fanelwa u nambatela muhumbulo muthihi muhulwane u bva mathomoni u swika mafhedziseli. Vhañwali vha nganeapfufhi na maanea vha fanela u ɬutula dzangalelo ja vhavhali. Kuvhekanye kwa dziphara na tshitaila tsha vhañwali malugana na luambo zwi fanela u dzhielwa nt̄ha kha tshaka idzi dza phurosa. Zwenezwo-ha, afha fhasi ri ðo haseledza nga ɬhodea dzi fanaho na ɬhoho ya maanea, tshivhumbeo, muhumbulo muthihi muhulwane, kuvhekanye kwa dziphara, luambo na tshitaila na u ɬutula dzangalelo.

1.4.1.1 Thoho ya maanea

Musi muñwali a tshi humbula u ñwala maanea u thoma nga u humbula lushaka lwa maanea ane a khou ṭoda u ñwala ngalwo. Izwi zwi do ita uri a kone u nanga thoho ine a khou ṭoda u ñwala nga hayo. Thoho ya maanea i songo vha yo lapfesaho, nahone i songo vha i kondaho. Muñwali u fanela u i vhekanya nga ndila ine ya pfesesea kha vhavhali nahone ya kunga lutamo lwavho lwa u vhala zwi re ngomu kha maanea aneo. Arali ya vhuya ya konda, a i nga kungi lutamo lwa vhavhali. Vhañwali vhanzhi vha Vhavenda vha ñwala nga thoho dzi sa kondiho nahone dzine dza pfesesea kha vhavhali. Dzine dza nga dzi a konda zwiñuku ndi idzi dzine khadzo ha wanala ho shumiswa mirero. Nahone dzi kondela fhedzi vhane vha sa kone u ḥalutshedza zwine murero u nga vha u tshi amba zwone. Kha vhaña vhane vha ñivha ḥhalutshedzo dza mirero, vha vha vha tshi vho ñivha re ngomu.

1.4.1.2 Muhumbulo muthihi muhulwane

Muhumbulo muthihi muhulwane kha maanea u langwa nga thoho ya maanea ine na yone ya langiwa nga zwine muñwali a tama u bveledza kha vhavhali. Hezwi a tshi thoma u ñwala nga ha thoho iyi, u mbo nambatela muhumbulo muhulwane une a khou ṭoda u u bveledza u bva mathomoni a maanea u swika mafhedziseli ayo. A ho ngo fanela u itwa hu tshi dzheniswa maflungo a sa tshimbilelaniho na muhumbulo muhulwane wa maanea. Marangaphanda a maanea a fanela u vha a tshi khou kwama muhumbulo uyo. Ri a ñivha uri kha marangaphanda kanzhi muñwali u vha a tshi khou ḥalutshedza thoho ya maanea. ḥhalutshedzo yeneyi i fanela u kwama muhumbulo muhulwane wa maanea. Kha mutumbu hone muñwali u dzhenisa mbuno nnzhi dza u tikedza zwine a khou tama u ñivhadza vhavhali. Mbuno dzoñhe dzine dza dzheniswa kha mutumbu dzi fanela u vha dzi tshi khou tikedza muhumbulo muhulwane wa maanea. Magumo a maanea na one a

fanelu u tikedza muhumbulo muhulwane. Kunweledzele kwa zwo sumbedzwaho kha mutumbu a kwo ngo fanelu u bva kha muhumbulo muhulwane wa maanea.

1.4.1.3 Tshivhumbeo

U fana na nganeapfufhi, maanea a na tshivhumbeo tshine tshi nga khethekanywa tsha bva zwipiða zwiraru. Kha tshivhumbeo tsha maanea hu wanala zwipiða zwa marangaphanda, mutumbu na mupendelo.

(a) *Marangaphanda*

Marangaphanda a maanea ho ngo fanelu u lapfesa. Kanzhi a fanelu u vha phara nthihî. Zwine muñwali a ita kha tshipiða tsha marangaphanda ndi u lingedza u ɬalutshedza vhavhali nga ha ɬohoh ye a ñea. Izwi zwi ita uri vhavhali vha pfectese ɬohoh ya mafhungo arali vha sa i pfectesi na uri vha vhe na ludungela lwa zwine zwa khou ya u buliwa kha mutumbu. Fhedzi-ha kuɬalutshedzele kwa hone a kwo ngo fanelu u vha kwa u tou buletshedza tshoþhe. Izwi muñwali u zwi itela uri marangaphanda a ite uri vhavhali vha vhe na lutamo lwa u vhala zwa phanda kha mutumbu. Rankhododo, Maðadzhe na Ramaliba (1994:36) malugana na zwenezwi vhone vha ri:

Mathomo a fanelu u kunga muvhali. Muvhali kha pfe e na dzangalelo ja u isa phanda na u vhala maanea aneo.

Zwino ri a kona u zwi vhona uri marangaphanda a maanea o fhambana na mathomele a nganeapfufhi. Musi kha nganeapfufhi hu tshi bulwa muanewa muhulwane na thaidzo yawe, kha maanea hu ɬalutshedzwa ɬohoh ya mafhungo. Fhedzi hoþhe tshipiða itsi a tsho ngo fanelu u lapfesa.

(b) *Mutumbu*

U ya nga Mafela et al (1997:6):

Mutumbu wa maanea ndi wona wo lapfesaho. Afha muanetsheli u do kwama phara dzi re na tshivhalo. Phara iñwe na iñwe i do vha i na muhumbulo wayo. Fhedzi-ha, mihumbulo yothe ya phara idzi i fanelu u vha na vhushaka na thoho ya maanea.

Izwi zwi sumbedza zwavhuđi uri maanea a bveledzwa kha mutumbu. Muñwali u lingedza u ḥandavhudza zwe a bula kha marangaphanda a tshi itela uri muvhali a tende kha zwine a amba zwone. Muñwali u da na mbuno nnzhi dza u tikedza zwe a bula musi a tshi ḥalutshedza ḥoho ya maanea kha marangaphanda. Fhongo ljhulwane ndi ja uri mbuno dzothe henehfa dzi fanelu u vha dzi tshi tikedza muhumbulo muhulwane wa maanea.

Mbuno dzine dza džheniswa kha mutumbu dzi fanelu u lunzhedzana nga ndila yo teaho uri vhavhali vha kone u pfectesa zwine zwa khou ambiwa. Hezwi zwi amba uri phara iñwe na iñwe i fanelu u vha na mbuno yayo. Muñwali a songo ḥanganya mbuno mbili kana dzi fhiraho mbili kha phara nthihi. Kuvhekanyele kwa dziphara ku fanelu u vha ku kungaho vhavhali. Muvhali a tshi vhala phara iyi u fanelu u vha na lutamo lwa u vhala phara ya phanda.

(c) *Mupendelo*

U pendela afha ri khou amba nga u swika mafhedziselonu a maanea. Musi muñwali a tshi fhedza maanea awe, ha sokou swika huñwe a mbo di a litsha. Zwine a ita u fanelu u sumbedza uru zwino u khou pendela zwe a vha a tshi ḥalutshedza. Kha u pendela, muñwali u fanelu u nweledza zwe a vha a tshi khou ḥiwala ngazwo kha mutumbu. Mbuno

dzothe dze a dzi dzenisa kha mutumbu a tshi lingedza u tikedza zwe a ṭalutshedza kha marangaphanda dici nweledzwa henehfa. Zwothe zwine zwa dzeniswa kha u pendela zwi fanelu u tshimbilelana na ṭhoho ya maanea na ṭhalutshedzo yo ḥewaho kha marangaphanda. Ndi henehfa hune vhavhali vha ḫo kona u pfa muhumbulo wa muñwali malugana na ṭhoho ye a vha a tshi khou ḥwala nga hayo. Zwothe zwine zwa anetshelwa afha zwi fanelu u vha zwe dia lune zwa ḫo sia muvhali a tshi khou tenda kha zwe anetshelwaho kha mutumbu.

U pendela a ho ngo fanelu u lapfesa. Zwothe zwine zwa anetshelwa henehfa zwi fanelu u tshimbilelana na muhumbulo muthihi muhulwane. U fana na marangaphanda, hu nga vha na phara nthihi.

1.4.1.4 U ṭuṭula dzangalelo

Thodea ya u ṭuṭula dzangalelo ro no ḫi i kwama musi ri tshi khou haseledza nga ha nganeapfufhi. Ro ḫi dovha hafhu ra i kwama ri tshi khou haseledza nga tshipida tsha marangaphanda kha tshivhumbeo tsha maanea. Ngauralo a ri nga ambi ngayo nga vhudzivha. Vhavhali vha ḫo fanelu u humela murahu kha zwipiqa izwi zwe ra bula uri vha kone u i pfesesa zwavhuđi. Fhēdzi-ha, vhavhali vha fanelu u ḫivha uri maanea a fanelu u nyanyula na u ṭuṭula dzangalelo. U ṭuṭula dzangalelo ndi hone hune hu nga ita uri vhavhali vha vhe na lutamo lwa u vhala vha tshi ya phanda. U ṭuṭula dzangalelo hu fanelu u vhonala u bva kha ṭhoho ya maanea u swika mafhedzisloni. Mbuno ine muñwali a bula i fanelu u ṭuṭula dzangalelo ḫa muvhali uri a pfe a na lutamo lwa u ḫoda u pfa mbuno i tovhelaho. Kuṭalutshedzele kwa ṭhoho ya maanea ku fanelu u kunga muvhali uri a pfe a tshi ḫoda u pfa kuvhekanye kha mutumbu. Musi muvhali e kha mutumbu u fanelu u kungea uri a vhe na lutamo lwa u ḫoda u ḫivha kuvhinele kwa zwine zwa khou ambiwa ngazwo.

1.4.1.5 Fhethuvhupo na tshifhinga

Thodea iyi na yone yo ambeswa ngayo kha tshipida tsha nganea. Kubveledzele kwa fhethuvhupo na tshifhinga kha maanea ku a fana na kwa kha nganea. Fhedzi-ha, a si maanea othe ane a vha na thodea ya fhethuvhupo na tshifhinga. Ndi kha maanea a lushaka lwa u anetshela na a nyamabedzano hune hu nga wanala thodea ya fhethuvhupo na tshifhinga. Izwi zwi itiswa ngauri kha tshaka idzi mbili dza maanea hu na zwiwo zwine zwa khou bvelela nahone zwi tshi khou bveledzwa nga vhaanewa. Zwothe zwine vhaanewa vha ita, vha zwi ita huriwe fhethu nga tshiinwe tshifhinga. Malugana na kubveledzele kwa fhethuvhupo na tshifhinga Mafela et al (1997:8) u ri:

Muanetsheli a nga bveledza fhethuvhupo na tshifhinga nga u tou talutshedza kana u shumisa zwine vhaanewa vha amba na u ita.

Muñwali uyu u dovha hafhu a sumbedza uri fhethu hune zwine zwa itea zwa khou bvelela hone hu na ndeme khulu kha u lugisela vhavhali uri vha kone u pjesesa zwine zwa khou ya u itea kana zwine zwa khou itea.

1.4.1.6 Luambo na tshitaila

Luambo na tshitaila ndi thodea khulwane ya mañwalwa a litheretsha. Vhañwali ri kona u vhona phambano yavho kha vhuñwali havho ro sedza kushumisele kwa luambo na tshitaila. Luambo na tshitaila zwi wanala zwi zwa ndeme kha maanea u firisa kha tshaka dziniwe dza mañwalwa a litheretsha. Zwenezwo-ha, thodea iyi i a sedzeswa zwihiulu musi vhavhali vha tshi khou vhala maanea. Musi ri tshi amba nga luambo na tshitaila ri vha ri tshi khou amba nga kunangele kwa maipfi, kushumisele kwa mafhungo, kuvhekanye kwa phara, kushumisele kwa figara dza muambo, mirero, maidioma na zwiñwe. Zwinzhi ro amba ngazwo kha tshipida tsha nganea. Uri hu konwe u divhesesa nga

ha luambo na tshitaila hu \ddot{d} o fanela u sedzwa izwo zwi re kha zwipi \ddot{d} a zwa nganea na nganeapfufhi. Fhedzi-ha ri fanela u \ddot{d} ivha uri luambo lwavhu \ddot{d} i ndi lwo kodelwaho nga mirero, figara dza muambo na maidioma. Hezwi zwi a ita uri vhavhali vha vhe na dzangalelo \ddot{J} a u vhala maanea. Zwi dovha hafhu zwa $\ddot{t}\ddot{u}$ tuwedza vhavhali uri musi vha tshi vhala vha vhe vha tshi khou humbula nga u $\ddot{t}\ddot{o}$ da u \ddot{d} ivha zwine mu \ddot{n} wali a nga vha a tshi khou $\ddot{t}\ddot{o}$ da u \ddot{d} ivhadza.

Kuvhekanye kwa phara kha maanea ku na ndeme khulu. Arali phara dzi songo vhekanywa zwavhu \ddot{d} i mu \ddot{n} wali ha nga koni u swikelela kha uri vhavhali vha tende kha zwine a khou lingedza u vha \ddot{d} ivhadza. Mu \ddot{n} wali u fanela u vhona uri phara nthihi i na muhumbulo muthihi. Hu songo swika hune ha wanala kha phara nthihi hu na mihumbulo i fhiraho muthihi, kana muhumbulo muthihi wa vho vha kha phara mbili. Izwi zwi \ddot{d} o thithisa kupfesesele kwa vhavhali. Zwine zwa ambiwa kha phara dzo \ddot{t} he zwi fanela u vha zwi tshi khou tshimbilelana na muhumbulo muhulwane wa maanea. Malugana na phara Mafela *et al* (1997:7) u ri:

Kuvhekanye kwa phara dla maanea ku langiwa nga kuvhekanye kwa mafhungo ane a shumiswa. Phungo \ddot{J} a u thoma \ddot{J} a phara iñwe na iñwe ndi \ddot{J} one \ddot{J} one \ddot{J} a sumbedza zwine zwa \ddot{d} o vha zwi tshi khou ambiwa kha phara yeneyo. Mafhungo o \ddot{t} he a tovhelaho phungo \ddot{J} ene \ddot{J} o kha phara a \ddot{d} o vha a tshi khou \ddot{J} i tikedza.

Phara i fanela u vha na vhushaka na phara yo \ddot{d} aho phanda, ya dovha ya vha na vhushaka na phara i tovhelaho. Izwi mu \ddot{n} wali a nga zwi ita nga u vhona uri u bveledza maanea u bva kha phara dzi sa takadzesi dzi tshi ya kha dzi takadzesaho. Ndi zwone zwine zwa \ddot{d} o farisa kha u $\ddot{t}\ddot{u}$ tu dzangalelo \ddot{J} a vhavhali. Izwi zwi ita uri hu vhe na ndunzhendunzhe yavhu \ddot{d} i kha maanea.

Ro no di sumbedza afho nthia uri dziñwe dza thodea dza maanea a dzi fhambani na dza nganea na nganeapfufhi. Thodea dzi fanaho na ya vhuanetsheli dzi a fana na dza kha nganea na nganeapfufhi. Kha maanea hunzhi muñwali u vha a tshi khou ñivhadza kuvhonele kwawe kwa vhutshilo. Ngauralo, muanetsheli hunzhi u vha e muanetsheli-muthu wa u thoma. Hu a di vha na huñwe hune muñwali a nanga vhaanewa vha vha vhone vhane vha bveledza muhumbulo wawe u fana na kha maanea a nyambedzano. Huñwe-vho muñwali u a shumisa muanetsheli-muthu wa vhuraru u fana na kha maanea a u anetshela. Zwenezwo-ha malugana na vhuanetsheli vhavhali vha ño sedzulusa kha zwe zwa ambiwa ngazwo kha tshipiða tsha nganea.